


Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 07-7857  
Podgorica, 30. decembra 2019. godine

 CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	SA. 12 20 19. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	16-2/19-2
VEZA:	
EPA:	910 XXVI
SKRAĆENICA:	PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 19. decembra 2019. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **DARKO RADUNOVIĆ**, ministar finansija i **BILJANA PERANOVIĆ**, v. d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija.

PREDSJEDNIK  
Duško Marković, s. r.

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA**

**Član 1**

U Zakonu o akcizama ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 76/05 i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18) u članu 1 stav 2 tačka 2, članu 46 i članu 49a st. 1 i 2 riječi: "nesagorijevajući duvan" u različitom padežu zamjenjuju se riječima: "bezdimni duvanski proizvodi" u odgovarajućem padežu.

**Član 2**

U članu 4 stav 1 poslije alineje 9 dodaje se nova alineja koja glasi:  
"- informacioni sistem za elektronsku razmjenu podataka o akcizama je integrisani skup informaciono-komunikacionih tehnologija, neophodnih za sakupljanje, snimanje, čuvanje, obradu i prenošenje podataka o akcizama u elektronskom obliku."

**Član 3**

U članu 17 stav 3 poslije riječi: "alkoholnog pića" dodaju se riječi: "i piva (mali proizvođači piva),".

**Član 4**

U članu 25 stav 1 tačka 1 poslije riječi: "kao račun" dodaju se riječi: "u kojem je iskazan iznos, odnosno stopa akcize po kojoj je obračunata".

**Član 5**

Poslije člana 26 dodaju se dva nova člana koji glase:

**„Član 26a**

(1) Izuzetno od člana 26 ovog zakona, zahtjev za izdavanje dozvole oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, može podnijeti i lice koje upotrebljava mineralna - gasna ulja, za pogon:

- 1) poljoprivrednih mašina na registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, i
- 2) ribolovnih plovni objekata.

(2) Lice iz stava 1 tačka 1 ovog člana uz zahtjev za izdavanje dozvole, podnosi:

- 1) potvrdu o upisu poljoprivrednog gazdinstva u registar poljoprivrednih gazdinstava;
- 2) dokaz da na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza;
- 3) dokaz o vođenju evidencije o nabavci i utrošku gasnih ulja;
- 4) potvrdu o odobrenim količinama mineralnih - gasnih ulja za pogon poljoprivrednih mašina na određenom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.

(3) Lice iz stava 1 tačka 2 ovog člana, uz zahtjev za izdavanje dozvole, podnosi:

- 1) kopiju dozvole za obavljanje privrednog ribolova;
- 2) dokaz da na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza;
- 3) potvrdu da je ribolovni plovni objekat opremljen funkcionalnim satelitskim sistemom praćenja, automatskom identifikacijom ili drugim sistemom koji omogućava kontrolu kretanja i elektronskom evidencijom o ribolovu i ribolovnim aktivnostima;
- 4) potvrdu o odobrenim količinama mineralnih ulja - gasnih ulja za svaki ribolovni plovni objekat, koji je upisan u dozvoli za obavljanje privrednog ribolova, pojedinačno.

(4) Carinski organ, nakon prijema zahtjeva i dokumentacije iz st. 1, 2 i 3 ovog člana izdaje dozvolu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda sa kontrolnom karticom, u roku od 30 dana, od prijema potpune dokumentacije.

(5) Ako organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede i ribarstva utvrdi da je korisnik dozvole iz stava 4 ovog člana zloupotrijebio, nenamjenski koristio mineralna ulja-gasna ulja ili ne ispunjava uslove propisane zakonom, uputiće carinskom organu zahtjev za ukidanje izdate kontrolne kartice.

(6) Ako se utvrdi da je korisnik dozvole iz stava 4 ovog člana zloupotrijebio, nenamjenski koristio mineralna ulja-gasna ulja ili da ne ispunjava uslove propisane zakonom, Carinski organ ukida dozvolu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, a nosilac dozvole gubi pravo na izdavanje dozvole oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, za period od pet godina.

(7) Potvrdu iz stava 2 tačka 4 i stava 3 tačka 4 ovog člana izdaje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede i ribarstva na osnovu evidencije o utrošenom mineralnom ulju-gasnom ulju za pogon poljoprivrednih mašina, odnosno na osnovu evidencije o utrošenom gasnom ulju, ulovljenim količinama, ostvarenim ribolovnim danima i satima provedenim u ribolovu.

(8) Bližu dokumentaciju iz st. 2 i 3 ovog člana, način utvrđivanja odobrenih količina mineralnih - gasnih ulja i obrazac kontrolne kartice, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede i ribarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija.

#### **Član 26b**

Ako je lice iz člana 26a stav 3 ovog zakona započelo da obavlja djelatnost u tekućoj godini, organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede i ribarstva izdaje potvrdu o odobrenim količinama mineralnih ulja - gasnih ulja, za pogon ribolovnih plovni objekata koja imaju dozvolu za obavljanje privrednog ribolova, na osnovu snage pogonskog generatora i prosječnog broja ribolovnih dana."

#### **Član 6**

U članu 28 st. 2 i 3 riječi: "oduzeti dozvolu" u različitom padežu zamjenjuju se riječima: "ukinuti dozvolu" u odgovarajućem padežu.

#### **Član 7**

U članu 30 stav 1 tačka 4 poslije riječi: "čl. 44 i 54" zamjenjuju se riječima: "čl. 31, 44 i 54".

U stavu 6 riječi: "vanredni prevoz, čarter prevoz i prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu," brišu se.

#### **Član 8**

U članu 31 stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

"5) za potrebe oružanih snaga, pratećeg civilnog osoblja, kao i snabdijevanje menzi država članica Sjevernoatlantskog saveza (NATO), za potrošnju na teritoriji Crne Gore."

#### **Član 9**

U nazivu člana 36a i st. 1, 2, 3 i 5 riječ "povećanja" zamjenjuje se riječju "promjene".

U stavu 2 riječi: "trgovinu na veliko i/ili" brišu se.

#### **Član 10**

U članu 37 stav 1 riječi: "srednja alkoholna pića" zamjenjuju se riječju: "međuproizvodi".

#### **Član 11**

Čl. 39, 40 i 41 mijenjaju se i glase:

**"Vino**

#### **Član 39**

(1) Vinom se smatraju mirna i pjenušava vina.

(2) Mirna vina su proizvodi iz tarifnog broja CN 2204 i 2205, osim pjenušavih vina iz stava 3 ovog člana, sa sadržajem alkohola koji prelazi:

- 1) 1,2 vol%, ali ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom;
- 2) 15 vol%, ali ne prelazi 18 vol%, pod uslovom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom.

(3) Pjenušava vina su svi proizvodi iz tarifnih oznaka CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i tarifnog broja CN 2205, i to:

- 1) koji su punjeni u boce sa "pečurka čepovima", koji su pričvršćeni na poseban način, ili koji imaju u rastvoru, zbog prisustva ugljendioksida, povišen pritisak od 3 ili više bara;
- 2) sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom.

#### Ostala fermentisana pića, osim piva i vina

##### Član 40

(1) Ostalim fermentisanim pićima, osim piva i vina, u smislu ovog zakona, smatraju se ostala nepjenušava i pjenušava fermentisana pića.

(2) Ostalim nepjenušavim fermentisanim pićima su proizvodi obuhvaćeni tarifnim brojem:

- 1) CN 2204 i 2205, a koji nijesu navedeni u članu 39 ovog zakona, i
- 2) CN 2206, koji nijesu navedeni u piva iz člana 38 ovog zakona i koji nijesu svrstani u ostala pjenušava fermentisana pića iz stava 3 ovog člana, i to sa sadržajem alkohola koji prelazi:
  - 1) 1,2 vol%, a ne prelazi 10 vol%;
  - 2) 10 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom.
- 3) Ostalim pjenušavim fermentisanim pićima smatraju se proizvodi iz tarifnih oznaka CN 2206 00 31 i 2206 00 39, kao i proizvodi koji su obuhvaćeni tarifnim oznakama 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i 2205, a koji nijesu navedeni u članu 39 ovog zakona, i to:
  - 1) koja su punjena u boce sa "pečurka čepovima", koji su pričvršćeni na poseban način, ili koji imaju u rastvoru, zbog prisustva ugljendioksida, povišen pritisak od 3 ili više bara;
  - 2) sa sadržajem alkohola, koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 13 vol%;
  - 3) sa sadržajem alkohola koji prelazi 13 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom.

#### Međuproizvodi

##### Član 41

(1) Međuproizvodima smatraju se:

- 1) proizvodi iz tarifnog broja CN 2204, 2205 i 2206, a koji nijesu proizvodi dati u čl. 38, 39 i 40 ovog zakona, sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 22 vol%.
- 2) nepjenušava fermentisana pića iz člana 40 stav 2 ovog zakona, sa sadržajem alkohola koji prelazi 5,5 vol% i kod kojih sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nije dobijen u potpunosti fermentacijom;
- 3) pjenušava fermentisana pića iz člana 40 stav 3 ovog zakona, sa sadržajem alkohola koji prelazi 8,5 vol% i kod kojih sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nije dobijen u potpunosti fermentacijom."

##### Član 12

U članu 43 stav 3 riječi: " od 1500 eura" zamjenjuju se riječima: "od 1250 eura."

### Član 13

U članu 45a stav 2 riječi: "radi stavljanja u promet" brišu se.

### Član 14

Poslije člana 45a dodaje se novi član koji glasi:

#### " Male nezavisne pivare

#### Član 45b

(1) Mali nezavisni proizvođači piva, su privredna društva, odnosno druga pravna lica ili preduzetnici koji se bave proizvodnjom piva, radi stavljanja u promet i koji:

- 1) na godišnjem nivou stave u promet do 5000hl piva,
- 2) imaju dozvolu o ispravnosti proizvoda za stavljanje u promet,
- 3) koja nijesu u statusu matičnog ili zavisnog pravnog lica u odnosu na drugog proizvođača piva,
- 4) koristi sopstvene proizvodne i skladišne prostore, i
- 5) ne proizvodi pivo prema licenci.

(2) Mali nezavisni proizvođač piva plaća akcizu, po zapreminskom sadržaju alkohola u iznosu od 50% od visine akcize iz člana 43 stav 2 tačka 1 ovog zakona.

(3) Proizvođač iz stava 1 ovog člana, obračunava akcizu u trenutku stavljanja akciznog proizvoda u slobodan promet, i podnosi obračun akcize carinskom organu do 15-tog u tekućem za prethodni mjesec.

(4) Obračunata akciza za poreski period dospijeva za plaćanje poslednji dan u poreskom periodu, a plaća se u roku od 15 dana, od dana dospijea.

(5) Prilikom utvrđivanja poreske obaveze carinski organ će za proizvedenu količinu alkohola za tu godinu obračunati razliku akcize, od uplaćene akcize do punog iznosa akcize propisane za hektolitar čistog alkohola."

### Član 15

Član 49b mijenja se i glasi:

"(1) Tečnost za punjenje elektronske cigarete u smislu ovog zakona je proizvod iz nomenklature CT 3824 99 56 i 3824 99 57 koji prilikom korišćenja elektronske cigarete na predviđen način stvara paru za udisanje nezavisno od toga sadrži li nikotin, kao i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sadržane u drugim proizvodima koji se svrstavaju u tarifnu oznaku nomenklature CT 8543 70 70.

(2) Visina akcize na elektronske cigarete iznosi 0,07 eura/mililitru tečnosti za elektronske cigarete."

### Član 16

U članu 52 stav 3 tačka 6 mijenja se i glasi:

"6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma;
- za industrijske i komercijalne svrhe i grijanje 42,25 eura na 1000 kilograma."

### Član 17

U članu 53a poslije riječi: " (tarifne oznake CN 2701 i 2702)", dodaju se riječi: " koji se koristi kao gorivo, ".

### Član 18

Član 54 mijenja se i glasi:

"(1) Akciza se ne plaća na mineralna ulja:

- 1) koja se upotrebljavaju kao gorivo u avionskom i pomorskom saobraćaju, osim u slučaju upotrebe aviona i plovnih objekata za privatne svrhe;

- 2) koja se upotrebljavaju kao gorivo za pogon ribolovnih plovni objekata koja imaju dozvolu za obavljanje privrednog ribolova izdatu od strane organa državne uprave nadležnog za poslove ribarstva, osim u slučaju upotrebe ribolovnih plovni objekata u privatne svrhe;
- 3) koja se upotrebljavaju kao gorivo za pogon poljoprivrednih mašina na registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
- 4) koja se upotrebljavaju u pogonima za proizvodnju električne energije i u pogonima za zajedničku proizvodnju električne i toplotne energije;
- 5) koje proizvođač u svojim proizvodnim prostorijama potroši za dalju preradu, odnosno proizvodnju drugih mineralnih ulja, osim ako su bili upotrijebljeni kao pogonsko gorivo za transportna sredstva;
- 6) koja se ubrizgavaju u visoke peći za namjene hemijske redukcije kao dodatak koksu koji je osnovno gorivo.

(2) Upotrebom za privatne svrhe iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana smatra se korišćenje aviona, plovni objekata i ribarskih brodova od strane njihovih vlasnika ili njihovo korišćenje po osnovu zakupa."

#### Član 19

U članu 56d stav 2 riječi: "od 30 eura" zamjenjuju se riječima: "od 25 eura."

#### Član 20

U članu 57 st.3 do 9 mijenjaju se i glase:

- "(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, akcizna markica na cigare i cigarilose se lijepi na najmanje pojedinačno pakovanje, na način da je vidljiva i da se može odstraniti, a da se ne ošteti ambalaža.
- (4) Uvozne cigarete i uvozna flaširana alkoholna pića, moraju da imaju oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuju na kutiji, odnosno flaši neposredno štampanjem ili naljepnicom koja se lijepi na ambalaži ispod celofanskog ili drugog omotača kojom je obložena kutija, odnosno flaša.
- (5) Izuzetno od stava 1 ovog člana, akcizni proizvodi iz tarifnog broja CN 22.07 i 22.08 sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, koji su sastavni dio proizvoda koji ima drugu tarifnu oznaku, ne moraju da budu obilježeni kontrolnom akciznom markicom.
- (6) Duvanski proizvodi i alkoholna pića koji se izvoze, a za koje ino dobavljač nije dostavio akcizne markice, obilježavaju se posebnom izvoznom markicom, pod uslovom da u državi uvoznici nije propisana obaveza da se duvanski proizvodi i alkoholna pića obilježavaju akciznom markicom.
- (7) Duvanski proizvodi i flaširana alkoholna pića koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama moraju da budu obilježeni posebnom markicom.
- (8) Posjedovanje, prodaja i transport duvanskih proizvoda i alkoholnih pića bez odgovarajuće akcizne markice nije dozvoljeno osim u slučaju kada se alkoholna pića nalaze pod carinskim nadzorom, a cigarete samo u slučajevima kada se nalaze u tranzitnom ili izvoznom carinskom postupku uz posjedovanje potvrde zemlje uvoznice da nije potrebno obilježavanje kontrolnim akciznim markicama.
- (9) Duvanski proizvodi iz stava 6 ovog člana mogu se izvoziti ako ih prati odgovarajuća potvrda nadležnog organa države iz koje se uvoze, kojom se dokazuje nepostojanje obaveze obilježavanja tih proizvoda posebnom izvoznom markicom."

#### Član 21

Poslije člana 62 dodaje novi član koji glasi:

**" Informacioni sistem za elektronsku razmjenu podataka o akcizama**

#### Član 62a

- (1) Prijava za upis u registar akciznih obveznika, obračun akcize i obračun razlike akcize sa pratećom specifikacijom, izvještaje i druga dokumenta koja akcizni obveznici podnose u skladu sa ovim zakonom dostavljaju se putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o

akcizama, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, zahtjev može da se podnese u štampanom obliku, u slučaju nefunkcionisanja tog informacionog sistema ili podnosioca zahtjeva ili po prethodnom odobrenju carinskog organa.

(3) Bliži način funkcionisanja informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, način i postupak elektronske razmjene podataka propisuje Ministarstvo finansija."

#### Član 22

Naziv poglavlja XVI mijenja se i glasi:

**"XVI Prijava djelatnosti i upis u registar akciznih obveznika "**

#### Član 23

U članu 63 stav 2 riječi: "prijavu za registraciju" zamjenjuju se riječima: "prijavu za upis u registar akciznih obveznika".

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"(4) Prijava za upis u registar akciznih obveznika vrši se putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost."

#### Član 24

U članu 64 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"(3) Prijava za brisanje iz registra akciznih obveznika vrši se putem informacionog sistema iz člana 62a ovog zakona."

#### Član 25

U članu 70 stav 1 tačka 5 riječi: "(čl. 13, 14, 15, 16 i 45);", zamjenjuju se riječima: " (čl. 13, 14, 15, 16, 45, 45a i 45b);".

U stavu 1 tačka 5a) riječ " povećanja ", zamjenjuje se riječju " promjene ".

U tački 11 riječi: " (čl.34,35 i 45); ", zamjenjuju se riječima: "(čl.34,35, 45, 45a i 45b);".

U tački 14 riječi: "(čl.37, 38,39,40,41,42,47,48,49 i 51);", zamjenjuju se riječima: " (čl.37,38,39,40,41,42,47,48,49,49a,49b i 51);".

#### Član 26

Poslije člana 82a dodaje se novi član koji glasi:

#### "Član 82b

Informacioni sistem iz člana 62a ovog zakona uspostaviće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona."

#### Član 27

Poslije člana 83b dodaje se novi član koji glasi:

#### "Član 83c

Podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."

#### Član 28

Poslije člana 84f dodaje se novi član koji glasi:

**"Član 84g**

Odredba člana 62a ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2021.godine. "

**Član 29**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".



## OBRASLOŽENJE

### I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16, tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koje spada i uvođenje poreza radi obezbjeđenja sredstava za finansiranje javnih rashoda.

### II. Razlozi za donošenje zakona

Razlozi za izmjenu Zakona o akcizama („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 76/05, i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18), obrazlažu se potrebom usklađivanja akciznog zakonodavstva sa relevantnim direktivama iz ove oblasti, unaprjeđenju postojećih rješenja uvođenjem novog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka kao i zadržavanje postojećeg nivoa akcize za pojedine akcizne proizvode (etil alkohol i gazirana pića sa dodatkom šećera) i smanjenje akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, zbog njihovog uticaja na ekonomsku aktivnost privrednih subjekata.

- **Uvođenjem novog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka** će se omogućiti programsko povezivanje softvera za razmjenu podataka o akcizama u digitalnom obliku čime će se obezbijediti međusobna povezanost i interoperabilnost sa drugim carinskim kao i sa budućim aplikacijama, što će doprinijeti jačanju naplate akcizne dažbine kao i efikasnijoj borbi na planu suzbijanja sive ekonomije. Implementacijom nove aplikacije za akcize u IT sistemu Uprave carina, kao organa koji je nadležan za kontrolu obračunavanja i plaćanja akcizne dažbine, osiguraće se visok kvalitet podataka potrebnih za obračun i naplatu akcizne dažbine, a pored ostalog sprječavanje podnošenja praznih i nepotpunih obrazaca, mogućnost uvida u trenutno stanje zaliha, obaveza i dugova u svrhe bolje kontrole i izrade raznih izvještaja sa ciljem sveobuhvatne analize postupanja akciznih obveznika i drugih učesnika u prometu akciznih proizvoda. Benefiti uvođenja informacionog sistema će omogućiti privrednicima pored ostalog, pojednostavljenje i brže prijavljivanje obaveza, skraćenje vremena kod pojedinih poslovnih procesa, mogućnost značajnog poboljšanja smanjenja operativnih troškova i isključenost grešaka prilikom popunjavanja podataka u aplikaciji. Implementacija odredbi koje se odnose na informacioni sistem, shodno predloženom zakonu, planirana je za 1. januar 2021. godine.

- **Korekcija visine akcize za etil alkohol** se predlaže zadržavanjem visine akcize za etil alkohol na nivou iz 2019. godine, odnosno 1250 eura po hektolitr čistog alkohola, umjesto visine akcize koja je predviđena akciznim kalendarom od 1500 eura po hektolitr čistog alkohola, od dana stupanja na snagu predloženog zakona. Na ovaj način bi se izvršilo ujednačavanje cijena na domaćem tržištu sa cijenama u regionu a samim tim i stimulisala domaća proizvodnja i egzistencija akciznih obveznika na tržištu. Prema Fiskalnoj strategiji donijetoj za period od 2017 - 2020 godine, pored ostalog izvršeno je postepeno povećanje visine akcize na etil alkohol, i ta rješenja su u primjeni 1. avgusta 2017. godine kada je visina akcize za ovaj proizvod iznosila 850 eura po hektolitr čistog alkohola. Nakon toga se visina akcize za ovaj proizvod povećavala na godišnjem nivou i prema važećem akciznom kalendaru visina akcize na ovaj proizvod bi u 2020. godini trebala da iznosi 1500 eura, po hektolitr čistog alkohola.

- **Korekcija visine akcize za gazirana pića**, predlaže se zadržavanjem postojećeg nivoa akcize za gazirana pića, prema kojem bi visina akcize iznosila 25 eura po hektolitr gazirane vode, umjesto 30 eura po hektolitr gazirane vode što je predviđeno važećim akciznim kalendarom, od dana stupanja na snagu predloženog zakona. Na ovaj način bi se osigurao opstanak akciznih obveznika na tržištu kao i njihovo ispunjenje zakonskih obaveza.

- **Uvođenje malih nezavisnih pivara**, se predlaže u cilju stvaranja povoljnijeg akciznog tretmana za male proizvođače piva imajući u vidu da je Direktivom 92/83/EEZ data mogućnost sniženih stopa akcize za nezavisne male pivare, čime se podstiče djelatnost proizvodnje piva u tkz. "craft pivarama". S tim u vezi se predlaže uvođenje u akcizni sistem malih nezavisnih pivara koje na godišnjem nivou prizvedu do 5000hl i koje ispune zakonom propisane uslove.

- **Smanjenje visine akcize ta tečnosti za punjenje elektronskih cigareta**, se predlaže u cilju stvaranja povoljnih uslova za egzistiranje firmi na crnogorskom tržištu kao i suzbijanja nelegalne trgovine ovim proizvodom što su osnovni uslovi za stabilnije prihode po ovom osnovu.

### III. Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Predmetnim zakonom izvršeno je usklađivanje sa Direktivom 2008/118/EZ o opštem sistemu akciza kojom se Direktiva 92/12/EEZ stavlja van snage i Direktivom Savjeta EU 92/83 o strukturi i stopama akcize na prerađeni duvan.

### IV. Obrazloženje osnovnih pravnih instituta

**Član 1** – Ovom odredbom se predlaže terminološko usaglašavanje važećeg zakona sa Zakonom o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda ("Službeni list Crne Gore", br. 46/19 i 48/19), u dijelu definisanja bezdimnih duvanskih proizvoda.

**Član 2**- Ovom odredbom se predlaže uvođenje nove web aplikacije za akcize, odnosno primjenu informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka koji će omogućiti programsko povezivanje softvera za razmjenu podataka u digitalnom obliku. Implementacijom nove aplikacije za akcize u IT sistemu Uprave carina će se omogućiti međusobna povezanost i interoperabilnost sa drugim carinskim kao i sa budućim aplikacijama što će doprinijeti jačanju naplate akcizne dažbine kao i efikasnijoj borbi na planu suzbijanja sive ekonomije.

**Član 3** –Ovom odredbom predlaže se uvođenje u akcizni sistem malih proizvođača piva (privredna društva, druga pravna lice ili preduzetnici), koji proizvode pivo u malim nezavisnim pivarama.

**Član 4** – Ovom odredbom se predlaže pravno tehničko poboljšanje postojećeg rješenja kojim je precizirano da se akcizni proizvodi mogu otpremiti iz akciznog skladišta radi stavljanja u slobodan promet, uz obavezno izdavanje računa, odnosno drugog dokumenta koji služi kao račun u kojem mora biti iskazana i obračunata akciza i stopa, odnosno iznos akcize po kojoj je obračunata.

**Član 5**- Ovom odredbom se propisuju uslovi za izdavanje dozvole oslobođenog korisnika akciznih proizvoda za lica koja upotrebljavaju mineralna ulja – gasna ulja za pogon poljoprivrednih mašina na registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu kao i za pogon ribolovnih plovni objekata. Takođe, predloženim odredbama su precizirani uslovi za izdavanje navedene dozvole kao i potrebna dokumentacija. Predloženim rješenjem je precizirano da navedenu dozvolu izdaje nadležni carinski organ sa kontrolnom karticom u roku od 30 dana od dana prijema potpune dokumentacije kao i potvrde organa državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i ribarstva o odobrenim količinama mineralnih ulja za pogon poljoprivrednih mašina, odnosno za ribolovni plovni objekat pojedinačno. Ukoliko bi organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede i ribarstva utvrdio da je korisnik dozvole zloupotrijebio, nenamjenski koristio mineralna ulja-gasna ulja ili ne ispunjava uslove propisane zakonom, uputiće carinskom organu zahtjev za ukidanje izdate kontrolne kartice.

**Član 6**- Ovom odredbom predlaže se pravno tehničko poboljšanje postojećeg rješenja u dijelu koji se odnosi na mogućnost ukidanja dozvole oslobođenog korisnika, pod uslovima propisanim Zakonom.

**Član 7**- Ovom odredbom predlaže se ukidanje prava na povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe kod prevoza putnika u kopnenom saobraćaju i to za: vanredni prevoz, čarter prevoz i prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu. Navedena izmjena se predlaže zbog velikih zloupotreba kod upotrebe goriva u navedene svrhe što nadležnom carinskom organu predstavlja poteškoću kod utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za povraćaj akcize po navedenom osnovu.

**Član 8-** Ovom odredbom predlaže se pravno tehničko poboljšanje postojećeg rješenja koje se odnosi na oslobođenje od plaćanja akcize za potrebe oružanih snaga članica Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO), odnosno njihovo usklađivanje sa članom 12 Direktive 2008/118/EZ o opštem sistemu akciza kojom se Direktiva 92/12/EEZ stavlja van snage.

**Član 9 –** Ovom odredbom se predlaže obaveza obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja akcize kod promjene visine akcize umjesto postojećeg rješenja prema kojem je ta obaveza bila predviđena samo u slučaju povećanja visine akcize.

**Čl.10 – 11** Ovim odredbama se predlaže usklađivanje važećeg zakona, u dijelu odredbi koje se odnose na srednja alkoholna pića, koje su neophodne u cilju lakše i nedvosmislene primjene i razvrstavanja alkoholnih pića u navedene kategorije.

**Član 12 –**Ovim odredbama se predlaže izmjena visine akcize za etil alkohol čija visina bi, od dana stupanja na snagu ovog zakona, iznosila 1250 eura po hektolitru čistog alkohola. Napominjemo, da se shodno Fiskalnoj strategiji, visina akcize za ovaj akcizni proizvod mijenjala na godišnjem nivou, sa 650 eura/hl (od 1. avgusta 2017. godine) na 1250 eura/hl (od 1. januara 2019. godine), što je uticalo na smanjenje prodaje navedene vrste akciznog proizvoda a samim tim i na prihode budžeta.

**Član 13 –** Ovom odredbom se predlaže pravno - tehničko poboljšanje postojećih rješenja kada su u pitanju mali proizvođači jakih alkoholnih pića a čime će se doprinijeti boljoj naplati akcize po tom osnovu i uvesti veći broj registrovanih obveznika shodno Zakonu o jakim alkoholnim pićima.

**Član 14 –**Ovom odredbom se predlaže uvođenje u akcizni sistem malih nezavisnih pivara koje na godišnjem nivou proizvedu do 5000hl. Takođe, predloženim zakonom su propisani uslovi koje je potrebno ispuniti i to: da posjeduju dozvolu za stavljanje u promet, da su pravno i ekonomski nezavisni od bilo kog drugog proizvođača piva, da koriste proizvodne i skladišne prostore fizički odvojene od prostora bilo koje druge pivare u kojoj se proizvodi pivo kao i da ne proizvode pivo prema licenci. Prema predloženom rješenju, mali nezavisni proizvođač piva bi plaćao akcizu, po zapreminskom sadržaju alkohola u iznosu od 50% od visine akcize propisane članom 43 Zakona o akcizama a koja iznosi 5,00 eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva. Predloženim rješenjem podstiče se djelatnost proizvodnje piva u tkz. "craft pivarama" koja je regulisana Direktivom 92/83/EEZ gdje je predviđena mogućnost sniženih stopa akcize za nezavisne male pivare.

**Član 15-** Ovom odredbom se predlaže smanjenje visine akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sa postojeće visine od 0,9 eura/mililitru tečnosti na 0,07 eura/mililitru tečnosti. Na ovaj način će se obezbijediti regionalna usklađenost visine akcize za navedeni akcizni proizvod čija visina u Srbiji iznosi 0,036 eura, Albaniji 0,79 eura, Italiji 0,8 eura, dok u Hrvatskoj, Bosni, Austriji i Njemačkoj ne postoji akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta. Predloženom izmjenom će se osigurati stvaranje povoljnih tržišnih uslova i suzbijanje nelegalne trgovine ovim proizvodom što su osnovni uslovi za stabilnije prihode po ovom osnovu.

**Član 16-** Ovom odredbom se, u cilju jačanja kontrolnih mehanizama kod prometa mineralnih ulja, predlaže umjesto postojećeg rješenja prema kojem visina akcize za TNG određuje u zavisnosti od namjene za koju se on koristi (kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma, kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe 58,5 eura na 1000 kilograma i za grijanje 26 eura na 1000 kilograma), uvođenje dvije visine akcize i to, kada se to gorivo koristi za motorni pogon (125 eura na 1000 kilograma), i druga koja bi iznosila 42,25 eura na 1000 kilograma, a što predstavlja spajanje namjena za upotrebu tečnog naftnog gasa koji se koristi kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe i za grijanja u jednu namjenu. Predmetnom izmjenom bi se omogućio kvalitetniji i efikasniji nadzor korišćenja TNG posebno iz razloga što se dosadašnjim definisanjem različitih namjena ovog mineralnog ulja često u praksi isti koristio nenamjenski.

**Član 17 –** Ovom odredbom se predlaže izmjena odredbe u dijelu tarifiranja uglja iz tarifnih bojeva 2701 i 2702, imajući u vidu probleme nadležnog carinskog organa koji nastaje prilikom uvoza "hidroantracita", koji se koristi kao filter za prečišćavanje voda, nema kalorijsku moć a koji se svrstava u tarifnu oznaku 2701 11 00 (antracit), u kojoj se u skladu sa Zakonom o akcizama, svrstava akcizni proizvod-ugalj. Navedeno rješenje se predlaže u cilju otklanjanja biznis barijere kao i pružanja pravne sigurnosti uvoznicima pri obavljanju spoljnotrgovinskog prometa navednim proizvodom a posebno što se navedeni proizvod koristi kao sredstvo (filter) za prečišćavanje vode, koji nije energent i ne treba da bude predmet oporezivanja.

**Član 18-** Navedenim odredbama se u cilju stvaranja uslova za održivo upravljanje ribljim fondom, boljom kontrolom ribolovnih aktivnosti, kao i dosljedniju primjenu načela i principa ribarske i poljoprivredne politike predlaže mogućnost nabavke goriva bez plaćanja akcize za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon ribolovnih plovni objekata i pogon poljoprivrednih mašina na registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Navedenom odredbom je izvršeno pravno tehničko usklađivanje postojećeg rješenja kao i usklađivanje sa pravilima propisanih Direktivom Savjeta 2003/96/EZ o restrukturiranju sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije.

**Član 19** – Ovom odredbom se predlaže izmjena akciznog kalendara kod oporezivanja gaziranih pića sa dodatkom šećera, čija visina bi danom stupanja na snagu predloženog zakona, iznosila 25 eura po hl.

**Član 20** – Ovim odredbama se vrši poboljšanje postojećih rješenja u dijelu koji se odnosi na obilježavanje duvanskih proizvoda i alkoholnih pića (osim piva i mirnog vina) kontrolnim akciznim markicama.

**Član 21** - Ovim odredbama se propisuje uvođenje informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka koji će omogućiti programsko povezivanje softvera za razmjenu podataka o akcizama u digitalnom obliku. Funkcionalnosti na kojima će se bazirati navedena aplikacija će se odnositi, pored ostalog na elektronsko podnošenje i prijem zahtjeva za upis u registar akciznih obveznika, elektronsko vođenje registara (akciznih obveznika, oslobođenih korisnika akcize, imalaca akciznih dozvola, akciznih skladišta...), elektronski nadzor svih ulazaka i izlazaka akcizne robe, podnošenje i prijem dnevnog, mjesečnog i godišnjeg izvještaja o zalihama akciznih proizvoda, sisteme izvještavanja i dr.

**Čl. 22 -24** Ovim odredbama se vrši pojmovno usklađivanje odredbi koje se odnose na podnošenje prijave za registraciju akciznih obveznika, odnosno upis u registar akciznih obveznika putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka.

**Član 25** – Ovim odredbama se vrši pravno tehničko usklađivanje kaznenih odredbi propisanih za nepoštovanje Zakona.

**Član 26-** Ovim odredbama se predlaže odložena primjena odredbi koje se odnose na uspostavljanje informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka koji bi se primjenjivao u roku od godinu dana od dan početka primjene ovog zakona.

**Član 27** - Ovom odredbom se propisuje rok za donošenje podzakonskih propisa za sprovođenje ovog zakona.

**Član 28-** Ovom odredbom se propisuje odložena primjena odredbi koje se odnose na uvođenje informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka sa rokom primjene od 1. januara 2021. Godine.

**Član 29** – Ovom odredbom se propisuje stupanje na snagu predloženog zakona osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

## **V. Finansijska sredstva koja je potrebno obezbijediti u budžetu Crne Gore za sprovođenje Zakona**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

## **VI. Razlozi zbog kojih nije sprovedena javna rasprava**

Prilikom pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, shodno odredbama člana 52 stav 2 alineja 3 Zakona o državnoj upravi („Sl.list CG“, broj 78/18), nije sprovedena javna rasprava, imajući u vidu da je izvršena manja izmjena važećeg zakona, kojim se bitno drukčije ne uređuju uslovi za akcizne obveznike. Međutim, predloženo rješenje je u fazi njegove izrade dostavljano privrednim asocijacijama na davanje sugestija i komentara.

**PREGLED ODREDBI  
ZAKONA O AKCIZAMA ČIJE SE IZMJENE I DOPUNE PREDLAŽU**

**I OPŠTE ODREDBE**

**Član 1**

- (1) Ovim zakonom se uređuje sistem i uvodi obaveza plaćanja akcize za proizvode utvrđene ovim zakonom (u daljem tekstu: akcizni proizvodi), a koji se na teritoriji Crne Gore stavljaju u slobodan promet.
- (2) Akcizni proizvodi iz stava 1 ovog člana su:
- 1) alkohol i alkoholna pića;
  - 2) duvanski proizvodi uključujući i nesagorijevajući duvan;
  - 3) mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti i ugalj;
  - 4) Briše se. (Zakon o porezu na kafu, "Sl. list CG", br. 8/15)
  - 5) gazirana voda;
  - 6) tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

**Značenje pojedinih izraza**

**Član 4**

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

- "obveznik akcize" je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda, odnosno lice na koje se, u skladu sa ovim zakonom, može prenijeti akcizna obaveza;
- "imalac akcizne dozvole" je fizičko, odnosno pravno lice koje dobije akciznu dozvolu carinskog organa da u okviru obavljanja svoje djelatnosti u akciznom skladištu proizvodi, obrađuje, prerađuje, dorađuje (u daljem tekstu: proizvodi), uskladištava, prima i otprema akcizne proizvode pod režimom odloženog plaćanja akcize;
- "akcizna dozvola" je dokumenat koji izdaje carinski organ pravnom, odnosno fizičkom licu da može u okviru obavljanja svoje djelatnosti u akciznom skladištu proizvoditi, uskladištavati, primati ili otpremati akcizne proizvode pod režimom odloženog plaćanja akcize;
- "akcizno skladište" je jedna ili više međusobno povezanih ograđenih površina ili prostora koji sačinjavaju tehnološku cjelinu, gdje imalac akcizne dozvole proizvodi, uskladištava, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog plaćanja akcize i koja mora biti vidljivo označena i fizički odvojena od preostalih površina ili prostora;
- "režim odloženog plaćanja akcize" je institut koji se odnosi na proizvodnju, skladištenje i kretanje akciznih proizvoda, na osnovu kojeg je odložena obaveza plaćanja akcize;
- "oslobođeni korisnik akciznih proizvoda" je fizičko, odnosno pravno lice koje pod uslovima određenim ovim zakonom dobije akciznu dozvolu carinskog organa da može u okviru svoje djelatnosti za namjene iz čl. 44 i 54 ovog zakona nabavljati akcizne proizvode bez plaćanja akcize;
- "pogon oslobođenog korisnika akciznih proizvoda" je prostor, postrojenje ili oprema u kojima se čuvaju akcizni proizvodi, koje je oslobođeni korisnik akciznih proizvoda nabavio za potrebe svoje djelatnosti bez plaćanja akcize;

- "uvoznik akciznih proizvoda" je carinski dužnik određen u skladu sa carinskim propisima, odnosno primalac akciznih proizvoda iz inostranstva;
- "jaka alkoholna pića" su pića namijenjena za ljudsku upotrebu, koja imaju posebna organoleptička svojstva i sadrže najmanje 15% vol. alkohola, proizvedena u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za proizvodnju, stavljanje u promet i druga pitanja od značaja za jaka alkoholna pića.

## **VI OBVEZNICI AKCIZE**

### **Član 17**

- (1) Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
- (2) Obveznik akcize je i fizičko lice proizvođač alkoholnih pića iznad količina dozvoljenih za sopstvenu upotrebu, ukoliko se ta alkoholna pića stavljaju u promet (prodaju).
- (3) Obveznik akcize je i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji se bavi proizvodnjom jakog alkoholnog pića radi stavljanja u promet.
- (4) Pored lica iz st. 1 i 2 ovog člana obveznik akcize je:
  - 1) oslobođeni korisnik akciznih proizvoda iz člana 13 stav 3 ovog zakona;
  - 2) kupac, primalac akciznih proizvoda iz člana 15 tačka 1) ovog zakona;
  - 3) kupac iz člana 15 tačka 2) ovog zakona;
  - 4) povjerilac iz člana 15 tačka 3) ovog zakona;
  - 5) povjerilac iz člana 15 tačka 4) ovog zakona;
  - 6) lice koje proizvodi, uvozi, prevozi ili na drugi način stavi u promet akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona;
  - 7) proizvođač, uvoznik kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo a koja su na dan povećanja visine akcize dužna da izvrše popis zaliha, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa ovim zakonom.

### **Otprema akciznih proizvoda iz akciznog skladišta**

#### **Član 25**

Akcizni proizvodi se mogu otpremiti iz akciznog skladišta:

- 1) radi stavljanja u slobodan promet, uz obavezno izdavanje računa, odnosno drugog dokumenta koji služi kao račun;
- 2) kada su pod režimom odloženog plaćanja akcize, ako pošiljku prati akcizni dokument.

### **Prestanak važenja dozvole oslobođenog korisnika akciznih proizvoda**

#### **Član 28**

- (1) Dozvola oslobođenog korisnika akciznih proizvoda prestaje da važi:
  - 1) sa prestankom obavljanja djelatnosti u vezi sa akciznim proizvodima;
  - 2) ako carinski organ oduzme dozvolu;
  - 3) sa povraćajem dozvole;
- (2) Carinski organ će oduzeti dozvolu, ako oslobođeni korisnik akciznih proizvoda više ne ispunjava uslove koji su određeni dozvolom, a naročito:
  - 1) ako ne obezbjeđuje odgovarajući sistem kontrole nad stanjem zaliha;
  - 2) ako vrijednost instrumenta osiguranja plaćanja akcize ne odgovara visini akcizne dozvole;
  - 3) ako je dozvola izdata na osnovu nepotpunih ili netačnih podataka;
  - 4) ako ne otkloni nepravilnosti u roku koji je odredio carinski organ;

- 5) kada otpočne postupak stečaja, odnosno likvidacije.
- (3) Žalba protiv oduzimanja dozvole ne zadržava izvršenje rješenja.

## IX POVRAĆAJ PLAĆENE AKCIZE

### Član 30

- (1) Pravo na povraćaj (refakciju) plaćene akcize ima:
- 1) imalac akcizne dozvole koji je nabavio akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom i koji ih je upotrijebio u akciznom skladištu za proizvodnju akciznih proizvoda;
  - 2) uvoznik koji vraća uvezene proizvode u inostranstvo u nepromijenjenom stanju, a za koje je prilikom njihovog uvoza platio akcizu;
  - 3) izvoznik koji izvozi akcizne proizvode na koje je plaćena akciza;
  - 4) lice koje je pribavilo akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom ili je akciza za iste plaćena prilikom uvoza, a upotrijebljeni su za namjene iz čl. 44 i 54 ovog zakona.
- (2) Zahtjev za povraćaj plaćene akcize, lica iz stava 1 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 30 dana od isteka mjeseca u kojem je akciza plaćena.
- (3) Pravo na povraćaj dijela plaćene akcize može da ostvari kupac mineralnih ulja (gasnih ulja) iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 2 i 4 ovog zakona.
- (4) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 4 ovog zakona, mogu da ostvare kupci tih ulja koji imaju status javne ustanove.
- (5) Zahtjev za povraćaj dijela plaćene akcize lica iz stava 3 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 15 dana, od isteka kvartala u kojem je nabavljeno gasno ulje.
- (6) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju djelatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11) razvrstane u okviru sektora C (prerađivačka industrija) i to: oblast 10 (proizvodnja prehrambenih proizvoda) u iznosu do 1% od ostvarenog prometa po tom osnovu i sektora H (saobraćaj i skladištenje) i to: grupa 49.31 gradski i prigradski prevoz putnika (autobuski prevoz putnika) u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu, grupa 49.39 prevoz putnika u kopnenom saobraćaju (redovni autobuski međumjesni prevoz, vanredni prevoz, čarter prevoz i prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu, prevoz uspinjačama, žičarama i ski liftovima, prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih), u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu i grupa 49.41 drumski prevoz tereta u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu (prevoz životinja, rashlađenog tereta, sakupljanje mlijeka sa farmi, prevoz otpada i otpadnih materijala bez sakupljanja i odlaganja, prevoz trupaca, rashlađenog, teškog i rasutog tereta, prevoz kamionima i cistijernama), čija je nosivost najmanje 7,5 tona i veća, osim korišćenja putničkih motornih vozila.
- (7) Prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe, izvođač radova koji ta ulja koristi za izvođenje radova na projektu autoputa Bar-Boljare, ostvaruje povraćaj dijela plaćene akcize iznad iznosa od 169 eura na 1000 litara, a podizvođač ostvaruje pravo na povraćaj dijela plaćene akcize iznad iznosa od 259 eura na 1000 litara.
- (8) Iznos ostvarenog prava na povraćaj iz stava 7 ovog člana, za podizvođače na projektu autoputa Bar - Boljare, ne može preći iznos do 1,5% ostvarenog prometa u toku godine, po tom osnovu.
- (9) Bliže uslove i način povraćaja plaćene akcize propisuje Ministarstvo finansija.

## X OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA AKCIZE

## Oslobađanje od plaćanja akcize za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije

### Član 31

- (1) Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:
  - 1) za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava akreditovanih u Crnoj Gori;
  - 2) za službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to određeno međunarodnim ugovorom;
  - 3) za lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava akreditovanih u Crnoj Gori, uključujući njihove članove porodice;
  - 4) za lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući njihove članove porodice, ako je to određeno međunarodnim ugovorom;
  - 5) za potrebe oružanih snaga članica Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO).
- (2) Oslobađanje iz stava 1 ovog člana ostvaruje se na osnovu potvrde ministra nadležnog za inostrane poslove.
- (3) Ako je u skladu sa međunarodnim ugovorom moguće oslobađanje ostvariti samo na osnovu uzajamnosti, to potvrđuje ministarstvo nadležno za inostrane poslove.
- (4) Akcizni proizvodi koji su oslobođeni od plaćanja akcize prema ovom članu se ne smiju otuđiti, osim ako je na te proizvode plaćena akciza.
- (5) Akciza se ne plaća na akcizne proizvode namijenjene za potrošnju u skladu sa međunarodnim ugovorom koji je Crna Gora zaključila sa trećom državom ili međunarodnom organizacijom, kojim je predviđeno oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost.
- (6) Bliži način ostvarivanja prava za oslobađanje od plaćanja akcize po odredbama ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.

## Postupak obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja akcize kod povećanja visine akcize

### Član 36a

- (1) U slučaju povećanja visine akcize akciznih proizvoda, proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili trgovinu na malo, a imaju na zalihama akcizne proizvode za koje je u skladu sa ovim zakonom nastala obaveza obračunavanja akcize, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nijesu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju povećanja visine akcize.
- (3) Popis zaliha iz stava 1 ovog člana vrši se dan prije povećanja visine akcize.
- (4) Lica iz stava 1 ovog člana dužna su da, na zalihe akciznih proizvoda izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize prema iznosima i stopama iz čl. 43, 50, 52 i 56d ovog zakona.
- (5) Obračun akcize iz stava 4 ovog člana podnosi se nadležnom carinskom organu u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do povećanja visine akcize.
- (6) Akciza iz stava 4 ovog člana plaća se u roku iz stava 5 ovog člana.
- (7) Bliži način obračunavanja i plaćanja akcize iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.

## XII AKCIZNI PROIZVODI

### Alkohol i alkoholna pića

#### Član 37

- (1) Alkohol i alkoholna pića na koja se plaća akciza su: pivo, vino, ostala fermentisana pića, srednja alkoholna pića i etil alkohol.



- (2) Vrsta alkohola, odnosno alkoholnih pića iz stava 1 ovog člana određuje se u zavisnosti od klasifikacije tih proizvoda i njihovih tarifnih brojeva, odnosno oznaka iz nomenklature carinske tarife (u daljem tekstu: CN), važeće na dan početka primjene ovog zakona i zavisno od sadržaja alkohola u tim proizvodima.
- (3) Sadržaj alkohola je zapreminski procenat alkohola u nekom alkoholnom piću na temperaturi od 20°C. Sadržaj alkohola se označava "vol%".

## Vino

### Član 39

- (1) Vinom se smatraju mirna i pjenušava vina.
- (2) Mirna vina su svi proizvodi iz tarifnog broja CN 22.04 i 22.05, osim pjenušavih vina:
- 1) sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, ali ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je količina alkohola sadržana u finalnom proizvodu u potpunosti fermentisanog porijekla;
  - 2) sa sadržajem alkohola koji prelazi 15 vol%, ali ne prelazi 18 vol%, pod uslovom da je količina alkohola sadržana u finalnom proizvodu u potpunosti fermentisanog porijekla i da nijesu obogaćeni.
- (3) Pjenušava vina su svi proizvodi iz tarifnih oznaka CN 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00 i tarifnog broja CN 2205, i to:
- 1) koja su pakovana u bocama sa pečurkastim zatvaračem uvezenim ili pričvršćenim pod pritiskom ugljen dioksida od 3 ili više bara;
  - 2) sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je količina alkohola sadržana u finalnom proizvodu u potpunosti fermentisanog porijekla.

## Ostala fermentisana pića, osim piva i vina

### Član 40

- (1) Ostalim nepjenušavim fermentisanim pićima smatraju se proizvodi iz tarifnog broja CN 22.04 i 22.05 koji nijesu svrstani u vina iz člana 39 ovog zakona i proizvodi iz tarifnog broja CN 22.06 koji nijesu svrstani u piva iz člana 38 ovog zakona i proizvodi koji nijesu svrstani u ostala fermentisana pića prema odredbama ovog člana, i to:
- 1) sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 10 vol%;
  - 2) sa sadržajem alkohola koji prelazi 10 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je alkohol sadržan u finalnom proizvodu u potpunosti fermentisanog porijekla.
- (2) Ostalim pjenušavim fermentisanim pićima smatraju se proizvodi iz tarifnog broja CN 2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205, koji nijesu svrstani u vina i pjenušava vina i to:
- 1) koja su pakovana u bocama sa pečurkastim zatvaračem uvezenim ili pričvršćenim pod pritiskom ugljen dioksida od 3 ili više bara;
  - 2) sa sadržajem alkohola, koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 13 vol%;
  - 3) sa sadržajem alkohola, koji prelazi 13 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je količina alkohola sadržana u finalnom proizvodu u potpunosti fermentisanog porijekla.

## Srednja alkoholna pića

### Član 41

- (1) Srednjim alkoholnim pićima smatraju se proizvodi iz tarifnog broja CN 22.04, 22.05 i 22.06, a koji nijesu obuhvaćeni čl. 38, 39 i 40 ovog zakona, sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 22 vol%.
- (2) Izuzetno od člana 40 ovog zakona, srednjim alkoholnim pićima smatraju se:
  - 1) sva nepjenušava fermentisana pića iz člana 40 stav 1 ovog zakona, sa sadržajem alkohola koji prelazi 5,5 vol % i koja nijesu u potpunosti fermentisanog porijekla;
  - 2) sva pjenušava fermentisana pića iz člana 40 stav 2 ovog zakona, sa sadržajem alkohola koji prelazi 8,5 vol% i koja nijesu u potpunosti fermentisanog porijekla.

### **Akcizna osnovica i iznos akcize**

#### **Član 43**

- (1) Akcizna osnovica za vina, srednja alkoholna pića i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.
- (2) Akciza se plaća u iznosu od:
  - 1) 5,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;
  - 2) "0" (nula) Eura po hektolitr mirnog vina;
  - 3) 35 Eura po hektolitr pjenušavog vina;
  - 4) 0 (nula) Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;
  - 5) 35 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;
  - 6) 100 Eura po hektolitr srednjih alkoholnih pića.
- (3) Akciza se plaća po hektolitr čistog alkohola u iznosu od 1500 eura.

### **Proizvođači jakih alkoholnih pića**

#### **Član 45a**

- (1) Proizvođači jakih alkoholnih pića su privredna društva, odnosno druga pravna lica ili preduzetnici koji se bave proizvodnjom jakih alkoholnih pića, radi stavljanja u promet i koji su upisani u odgovarajući registar proizvođača jakih alkoholnih pića.
- (2) Proizvođač koji radi stavljanja u promet proizvodi do 500 litara jakog alkoholnog pića na godišnjem nivou, i koji ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju uslovi za proizvodnju i stavljanje u promet jakih alkoholnih pića smatra se malim proizvođačem jakih alkoholnih pića.
- (3) Akciza na jaka alkoholna pića, koja proizvodi mali proizvođač iz stava 2 ovog člana i koja se puštaju u promet na teritoriji Crne Gore, plaća se u iznosu od 300 eura po jednom hektolitr čistog alkohola.
- (4) Bliži način i postupak obračunavanja i plaćanja akcize kao i podnošenja izvještaja od strane malih proizvođača jakih alkoholnih pića utvrđuje se propisom Ministarstva.

### **Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta**

#### **Član 49b**

- (1) Tečnost za punjenje elektronskih cigareta u smislu ovog zakona je proizvod iz tarifne oznake CT 3824 99 92, 3824 99 96 i 8543 70 90 koji je namijenjen udisanju pare, bez procesa sagorijevanja a koji se može smatrati supstitutom za duvanske prerađevine i sadrži tečnost namijenjenu upotrebi u elektronskoj cigareti nezavisno od toga sadrži li nikotin ili ne.
- (2) Visina akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta iznosi 0,9 eura/mililitru.

### **Akcizna osnovica i iznos akcize**

## Član 52

- (1) Akcizna osnovica je količina mineralnih ulja, izražena u litrima ili kilogramima.
- (2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.
- (3) Visina akcize za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:
  - 1) olovni benzin (tarifne oznake CN 2710 11 31 00, 2710 11 51 10, 2710 11 51 90 i 2710 11 59 00) 554 eura na 1000 litara;
  - 2) bezolovni benzin (tarifne oznake CN 2710 11 31 00, 2710 11 41 00, 2710 11 45 00 i 2710 11 49 00) 549 eura na 1000 litara;
  - 3) kerozin (tarifne oznake CN 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) koji se koristi:
    - kao motorno gorivo 330 eura na 1000 litara;
    - za grijanje 89,7 eura na 1000 litara;
  - 4) gasna ulja (tarifne oznake CN 2710 19 41 do 2710 19 49) koja se koriste:
    - kao motorno gorivo 440 eura na 1000 litara;
    - kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe 259 eura na 1000 litara;
    - za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare - 169 eura na 1000 litara;
    - za grijanje 207 eura na 1000 litara;
  - 4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 271111 i 271121) koji se koristi:
    - kao motorno gorivo 0 eura na 1000 litara;
    - za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura na 1000 litara;
    - za grijanje 0 eura na 1000 litara.
  - 5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 61 00 do 2710 19 69 00) 19,5 eura na 1000 kilograma;
  - 6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) koji se koristi:
    - kao motorno gorivo 125 eura na 1000 kilograma;
    - kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe 58,5 eura na 1000 kilograma;
    - za grijanje 26 eura na 1000 kilograma;
  - 7) biogoriva 350 eura na 1000 litara.

## Ugalj

### Član 53a

Akciza na ugalj (tarifne oznake CN 2701 i 2702) se plaća po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti u iznosu od 0,30 eura.

**Upotreba mineralnih ulja za namjene za koje se ne plaća akciza**

### Član 54

- (1) Akciza se ne plaća na mineralna ulja:
  - 1) koja se upotrebljavaju kao pogonsko gorivo u avionskom i pomorskom saobraćaju, kao i za pogon registrovanih ribarskih brodova, osim u slučaju upotrebe aviona, plovnih objekata i ribarskih brodova za privatne svrhe;
  - 2) koja se upotrebljavaju u pogonima za proizvodnju električne energije i u pogonima za zajedničku proizvodnju električne i toplotne energije;
  - 3) koje proizvođač u svojim proizvodnim prostorijama potroši za dalju preradu, odnosno proizvodnju drugih mineralnih ulja, osim ako su bili upotrijebljeni kao pogonsko gorivo za transportna sredstva;

- 4) koja se ubrizgavaju u visoke peći za namjene hemijske redukcije kao dodatak koksu koji je osnovno gorivo.
- (2) Upotrebom za privatne svrhe iz stava 1 tačka 1) ovog člana smatra se korišćenje aviona, plovni objekata i ribarskih brodova od strane njihovih vlasnika ili njihovo korišćenje po osnovu zakupa.
- (3) Bliži postupak za ostvarenje prava iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.

### **Akcizna osnovica i iznos akcize**

#### **Član 56d**

- (1) Akcizna osnovica za gaziranu vodu je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima.
- (2) Akciza se plaća po hektolitr gazirane vode, u iznosu od 30 eura.

### **XIII OBILJEŽAVANJE AKCIZNIH PROIZVODA**

#### **Akcizna markica**

#### **Član 57**

- (1) Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet duvanske proizvode i alkoholna pića, osim piva i mirnog vina, te proizvode obilježi kontrolnom akciznom markicom.
- (2) Kontrolna akcizna markica za duvanske proizvode mora biti nalijepljena na ambalažu ispod celofanskog ili drugog omotača, tako da je vidljiva i da se ne može odstraniti, a da se ne ošteti ambalaža, osim kod originalne ambalaže za cigare i cigarilose, koja ne sadrži celofanski ili drugi omotač, gdje akcizna markica može biti nalijepljena direktno na ambalažu.
- (3) Uvozne cigarete i uvozna flaširana alkoholna pića moraju imati oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuju na kutiji, odnosno flaši neposredno štampanjem ili naljepnicom koja se lijepi na ambalaži ispod celofanskog ili drugog omotača kojom je obložena kutija, odnosno flaša.
- (4) Izuzetno od stava 1 ovog člana, akcizni proizvodi iz tarifnog broja CN 22.07 i 22.08 sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, koji su sastavni dio proizvoda koji ima drugu tarifnu oznaku, ne moraju biti obilježeni kontrolnom akciznom markicom.
- (5) Duvanski proizvodi i alkoholna pića koji se izvoze, a za koje ino dobavljač nije dostavio akcizne markice, obilježavaju se posebnom izvoznom markicom.
- (6) Izuzetno od stava 5 ovog člana, duvanski proizvodi i alkoholna pića koji se izvoze ne moraju biti obilježeni posebnom izvoznom markicom, pod uslovom da zakonom države uvoznice nije propisana obaveza da se duvanski proizvodi i alkoholna pića obilježavaju akciznom markicom.
- (7) Bliži postupak izvoza duvanskih proizvoda iz stava 6 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.
- (8) Duvanski proizvodi i flaširana alkoholna pića koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama moraju biti obilježeni posebnom markicom.
- (9) Posjedovanje, prodaja i transport duvanskih proizvoda i alkoholnih pića, iznad količina utvrđenih ovim zakonom, bez odgovarajuće akcizne markice, nije dozvoljeno.
- (10) Vlada propisuje: izgled i sadržaj kontrolne i posebne akcizne markice; način i postupak odobravanja, štampanja i izdavanja, i način vođenja evidencija o izdatim, iskorišćenim i neiskorišćenim akciznim markicama iz ovog člana.

### **XVI PRIJAVA DJELATNOSTI I REGISTRACIJA AKCIZNIH OBVEZNIKA**

#### **Podnošenje prijave za registraciju**

#### **Član 63**

- (1) Akcizni obveznik je dužan da carinski organ obavijesti o danu otpočinjanja, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti zbog koje je dužan da obračunava i plaća akcizu.
- (2) Svako lice koje postaje akcizni obveznik dužno je da carinskom organu podnese prijavu za registraciju, najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje, uskladištavanja, prijema, odnosno otpremanja akciznih proizvoda.
- (3) U roku iz stava 2 ovog člana, akcizni obveznik dužan je da carinskom organu prijavi namjeru prestanka obavljanja djelatnosti, a prekid, odnosno obustavljanje proizvodnje u roku odmah.

### **Prestanak registracije**

#### **Član 64**

- (1) Ako akcizni obveznik prestane sa obavljanjem djelatnosti, carinski organ odlučuje o prestanku registracije po službenoj dužnosti ili na zahtjev akciznog obveznika.
- (2) Prije donošenja akta o prestanku registracije akcizni obveznik je dužan da plati dospjele akcizne obaveze.

### **XIX KAZNE NE ODREDBE**

#### **Član 70**

- (1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice:
  - 1) ako prevoz akciznih proizvoda pod režimom odloženog plaćanja akcize ne prati akcizni dokument (člana 7 stav 3);
  - 2) ako ne izda akcizni dokument za akcizne proizvode koji se prevoze pod režimom odloženog plaćanja akcize (člana 8 stav 2);
  - 3) ako ne izda akcizni dokument u četiri primjerka (člana 8 stav 3);
  - 4) ako ne potvrdi prijem pošiljke i ne vrati akcizni dokument u propisanom roku pošiljaocu (člana 9 st. 1 i 2);
  - 5) ako ne plati akcizu na propisane osnovice prema stopama, odnosno iznosima koji važe na dan nastanka obaveze za plaćanje akcize i ako je ne plati u propisanom roku (čl. 13, 14, 15, 16 i 45);
  - 5a) ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa ovim zakonom (čl. 17 stav 4 i 36a st. 1 i 3);
  - 5b) ako ne izvrši obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize prema iznosima i stopama iz čl. 43, 50, 52, i 56d na zalihe akciznih proizvoda (član 36a stav 3);
  - 6) ako uvozi, proizvodi, prevozi i na drugi način stavi u promet akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona (član 16);
  - 7) ako prenese akciznu dozvolu na druga lica (člana 21 stav 2);
  - 8) ako ne ispunjava obaveze određene u članu 22 stav 1 ovog zakona;
  - 9) ako ne podnese instrumente za osiguranje plaćanja akcize (čl. 23 stav 1, 35 stav 8 i 36 stav 4);
  - 10) ako ne obračunava akcizu, odnosno ne obračunava je u obračunskom periodu (član 33);
  - 11) ako ne iskaže akcizu u mjesečnom obračunu akcize, ne podnese obračun akcize carinskom organu u propisanom roku i ne plaća akcizu u propisanom roku (čl. 34, 35 i 45);
  - 12) ako se alkoholni proizvodi otpreme iz akciznog skladišta za korišćenje u hemijskoj proizvodnji i proizvodnji kozmetike, a da nijesu denaturisani (člana 44 stav 2);
  - 13) ako se postupak denaturizacije ne izvrši u pogonu proizvodnje etil alkohola i ako se ne izvrši po propisanom postupku i sa upotrebom propisanog denaturanta (člana 44 stav 3);
  - 14) ako ne razvrstava akcizne proizvode na način određen odredbama ovog zakona (čl. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49 i 51);

- 15) ako prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet ne prijavi maloprodajne cijene cigareta nadležnom carinskom organu i ne objavi ih u "Službenom listu Crne Gore" ili vrši prodaju cigareta po maloprodajnim cijenama koje su veće ili manje od prijavljenih (član 50 st. 7 i 8);
  - 16) ako na propisan način ne označi ili ne organizuje skladištenje mineralnih ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za grijanje (član 55);
  - 17) ako mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje koristi suprotno odredbama člana 56 stav 1 ovog zakona;
  - 17a) ako mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje stavlja u promet na benzinskim pumpama ili drugim maloprodajnim mjestima određenim za prodaju naftnih derivata (član 56 stav 2);
  - 17b) ako prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet duvanske proizvode i alkoholna pića ne obilježi na propisan način (član 57 st. 1, 2, 3 i 6);
  - 17c) ako posjeduje, prodaje i transportuje duvanske proizvode i alkoholna pića iznad količina utvrđenih ovim zakonom. bez odgovarajuće akcizne markice (član 57 stav 8);
  - 18) ako u svom knjigovodstvu ne obezbijedi propisane podatke i ne vodi propisane evidencije (član 59);
  - 19) ako ne čuva dokumentaciju u propisanom roku (član 61);
  - 20) ako ne obavijesti carinski organ o danu otpočinjanja, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti (član 63);
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 1.000 eura.
  - (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.
  - (4) Za prekršaj iz stava 1 tač. 5a), 5b) i 17c) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.



Crna Gora  
Ministarstvo finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 242 835  
fax: +382 20 224 450  
www.mif.gov.me

Broj: 02-03-sl.

Podgorica, 12.12.2019. godine

**MINISTARSTVO FINANSIJA**  
**- Direktorat za poreski i carinski sistem-**

Povodom *Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Imajući u vidu da na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izvještaj o analizi uticaja propisa, za sprovođenje *Zakona* nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta države, već se omogućava unaprjeđenje postojećih rješenja uvođenjem novog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka i korekcijom postojeće visine akcize za pojedine akcizne proizvode zbog njihovog uticaja na ekonomsku aktivnost privrednih subjekata, što će doprinijeti jačanju naplate akcizne dažbine i efikasnijoj borbi na planu suzbijanja sive ekonomije. Direktorat za državni budžet nema primjedbi na *Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama*.

S poštovanjem,

**DRŽAVNI SEKRETAR**

**Nemanja Katnić**

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	
NAZIV PROPISA	Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama
<p><b>1. Definisane problema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li> <li>- Koji su uzroci problema?</li> <li>- Koje su posljedice problema?</li> <li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li> <li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li> </ul> <p>Predlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama vrši se unaprijeđenje postojećih rješenja uvođenjem novog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka, korekcijom postojeće visine akcize za pojedine akcizne proizvode (etil alkohol, gazirana pića sa dodatkom šećera i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta), zbog njihovog uticaja na ekonomsku aktivnost privrednih subjekata. Naime, uvođenjem novog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka će se omogućiti programsko povezivanje softvera za razmjenu podataka u digitalnom obliku čime će se obezbijediti međusobna povezanost i interoperabilnost sa drugim carinskim kao i sa budućim (EMCS) aplikacijama, što će doprinijeti jačanju naplate akcizne dažbine kao i efikasnijoj borbi na planu suzbijanja sive ekonomije.</p> <p>Pored navedenog, navedenim zakonom predlaže se korekcija visine akcize za etil alkohol i predlaže da visina akcize za ovaj akcizni proizvod, danom stupanja na snagu predloženog zakona, iznosi 1250 eura po hektolitr čistog alkohola, umjesto visine akcize koja je predviđena akciznim kalendarom a koja iznosi 1500 eura po hektolitr čistog alkohola. Na ovaj način bi se izvršilo ujednačavanje cijena na domaćem tržištu sa cijenama u regionu a samim tim i stimulisala domaća proizvodnja i egzistencija akciznih obveznika na tržištu.</p> <p>Ovim zakonom se predlaže i zadržavanje postojećeg nivoa akcize za gazirana pića danom stupanja na snagu predloženog zakona, prema kojem bi visina akcize iznosila 25 eura po hektolitr gazirane vode, umjesto 30 eura po hektolitr gazirane vode što je predviđeno važećim akciznim kalendarom. Na ovaj način bi se osigurao opstanak akciznih obveznika na tržištu kao i njihovo ispunjenje zakonskih obaveza.</p> <p>Smanjenje visine akcize za tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, se predlaže u cilju stvaranja povoljnih uslova za egzistiranje firmi na crnogorskom tržištu kao i suzbijanja nelegalne trgovine ovim proizvodom što su osnovni uslovi za stabilnije prihode po ovom osnovu.</p>	
<p><b>2. Ciljevi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?</li> <li>- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.</li> </ul> <p>Imajući u vidu, da se predloženim propisom planira implementacije nova aplikacije za akcize u IT sistemu Uprave carina, kao organa koji je nadležan za kontrolu obračunavanja i plaćanja akcizne dažbine, istim će se osigurati visok kvalitet podataka potrebnih za obračun i naplatu akcizne dažbine, a pored ostalog sprječavanje podnošenja praznih i nepotpunih obrazaca, mogućnost uvida u trenutno stanje zalih, obaveza i dugova u svrhe bolje kontrole i izrade raznih izvještaja sa ciljem sveobuhvatne analize postupanja akciznih obveznika i drugih učesnika u prometu akciznih proizvoda. Benefiti uvođenja informacionog sistema će omogućiti privrednicima pored ostalog, pojednostavljenje i brže prijavljivanje obaveza, skraćenje vremena kod pojedinih poslovnih procesa, mogućnost značajnog poboljšanja, smanjenja operativnih troškova i isključenost grešaka prilikom popunjavanja podataka u</p>	



<p>aplikaciji, implementacija odredbi koje se odnose na informacijski sistem, shodno predloženom zakonu, planirana je za 1. januar 2021. godine.</p>
<p><b>3. Opcije</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).</li> <li>- Obrazložiti preferiranu opciju?</li> </ul>
<p>Ovim zakonom se pored ostalog predlaže uvođenje u akcizni sistem malih nezavisnih pivara koje na godišnjem nivou proizvode do 5000hl i koje ispunje zakonom propisane uslove koje je potrebno ispuniti i to: da posjeduju dozvolu za stavljanje u promet, da su pravno i ekonomski nezavisni od bilo kog drugog proizvođača piva, da koriste proizvodne i skladišne prostore fizički odvojene od prostora bilo koje druge pivare u kojoj se proizvodi pivo kao i da ne proizvode pivo prema licenci. Prema predloženom rješenju, mali nezavisni proizvođač piva bi plaćao akcizu, po zapremninskom sadržaju alkohola u iznosu od 50% od visine akcize propisane članom 43 Zakona o akcizama a koja iznosi 5,00 eura po zapremninskom sadržaju alkohola na hektolitar piva. Predloženim rješenjem podstiče se djelatnost proizvodnje piva u tzv. "craft pivarama" koja je regulisana Direktivom 92/83/EEZ gdje je predviđena mogućnost sniženih stopa akcize za nezavisne male pivare.</p>
<p><b>4. Analiza uticaja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.</li> <li>- Koja troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).</li> <li>- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.</li> <li>- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.</li> <li>- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.</li> </ul>
<p>Imajući u vidu da se navedenim zakonskim rješenjem predlaže zadržavanje postojećeg nivoa akcize za etil alkohol i gazirana pića sa dodatkom šećera kao i smanjenje akciznog opterećenja za elektronske cigarete istim će se osigurati nivo konkurentnih cijena tih proizvoda, odnosno zadržati proizvođače koji legalno proizvode i uvoznici plasiraju na domaćem tržištu. Na ovaj način se stvaraju uslovi da isti vrše prodaju svojih proizvoda po cijenama koje su pristupačne za potrošače i da obezbijede kontinuirano poslovanje na teritoriji Crne Gore.</p>
<p><b>5. Procjena fiskalnog uticaja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?</li> <li>- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.</li> <li>- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.</li> <li>- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?</li> <li>- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?</li> <li>- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?</li> <li>- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.</li> <li>- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.</li> <li>- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?</li> <li>- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.</li> </ul>
<p>Implementacija propisa ne zahtijeva izdvajanje finansijskih sredstava i ne stvara međunarodne finansijske obaveze. Imajući u vidu da je sa već postojećom stopom akciza na etil alkohol usklađena sa EU direktivom i da je viša u odnosu na zemlje regiona, a da je primjetan trend pada uvoza ovih proizvoda, kao i da domaći proizvođači ne mogu postići konkurentnu cijenu, predlaže se zadržavanje nivoa akcize od 1250 eura po hl čistog alkohola, danom stupanja na snagu ovog zakona, umjesto planiranog povećanja na 1500 eura po hl čistog alkohola. Fiskalnom strategijom Crne Gore 2017-2020 planirano povećanje na 1500 eura je trebalo povećati prihode za 1,4 mil.€, međutim, prema sadašnjim pokazateljima, a kao što je i prethodno navedeno, uvećanje bi dovelo do rizika od pojave sive ekonomije. S tim u vezi, zadržavanjem postojeće akcize, rizik će biti ublažen, i planirano je ostvarenje približno istog efekta, tako da će ova izmjena imati neutralan uticaj na Budžet u cjelini.</p>

Slična je situacija i sa akcizom na gazirana pića sa dodatkom šećera, koja je i sa zadržavanjem postojeće stope jedna od najviših u Evropi, a dodatnim povećanjem, kako je u sadašnjem Zakonu, ugrozilo bi se ostvarenje prihoda Budžeta po ovom osnovu u narednom srednjoročnom periodu. Zadržavanjem akcizne stope prihodi budžeta u 2020. godini po ovom osnovu će ostati na planiranom nivou.

Predložena izmjena, odnosno definisanje dvije akcizne stope umjesto dosadašnje tri stope, doprinjeće povećanju prihoda budžeta u narednoj godini za oko 160,0 hilj.€ (kalkulacija rađena na osnovu podataka Uprave carina za 2018. godinu) i to najviše po osnovu uvećanja akcizne stope za tečni naftni gas za grijanje na 42,25€ na 1000 kilograma sa 26€ na 1000 kilograma koliko sada iznosi.

#### 6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).  
Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Prilikom izrade predmetnog zakona nije korišćena ekspertska podrška.

Datum i mjesto:

Podgorica, 13.12.2019.god.

Starješina:

Biljana Peranović



Crna Gora  
Kabinet predsjednika Vlade  
Kancelarija za evropske integracije

Adresa: Bulevar revolucije 15  
81 000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 481 301  
fax: +382 20 481 301  
www.kei.gov.me

Br: 01-004-3458/2

17. decembar 2019.

Za: **MINISTARSTVO FINANSIJA**  
ministru Darku Radunoviću

Veza: Dopis br: 01-20458/1

**Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama s pravnom tekovinom EU**

Poštovani,

Dopisom broj 01-20458/1 od 17. decembra 2019. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG”, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

  
GLAVNI PREGOVARAČ

Aleksandar Drljević

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu finansija;
- a/a

Kontakt osoba: Nevenka Vuličević, načelnik Odsjeka za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU  
tel: 020 481 312  
email: [nevenka.vulicevic@gsv.gov.me](mailto:nevenka.vulicevic@gsv.gov.me) *NU*

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MF-IU/PZ/19/20
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odsjek	Direktorat za poreski i carinski sistem	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Biljana Peranović, 020/243 - 339, Biljana.peranovic@mif.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ruzica Bajceta, 020/225 013 ruzica.bajceta@mif.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Uprava carina	
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII. Politika saradnje, član 100, Porezi		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2019-2020	
- Poglavlje, potpoglavlje	16: Porezi, 1. Planovi i potrebe, 1.2. Zakonodavni okvir, B) Indirektno oporezivanje	
- Rok za donošenje propisa	IV kvartal 2019	
- Napomena	/	
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio Treći, Politika i unutrašnje mjere Unije, Glava VII, Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i približavanju zakona, Poglavlje 2, Fiskalne odredbe, član 113/TFEU, Part Three, Union policies and internal actions, Title VII. Common rules on competition, Taxation and approximations of laws, Chapter 2, Tax provisions, article 113		
<b>Potpuno usklađeno/fully harmonized</b>		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
<b>31992L0083</b>		
Direktiva Savjeta 92/83/EEZ od 19. oktobar 1992. o usklađivanju struktura akciza na alkohol i alkoholna pica / Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages (OJ L 316, 31.10.1992)		
<b>Djelimično usklađeno/Partly harmonized</b>		
<b>32008L0118</b>		
Direktiva Savjeta 2008/118/E od 16. decembra 2008. o opštim aranžmanima za akcize i o stavljanju izvan		

snage Direktive 92/12/EEZ / Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC (OJ L 9, 14.1.2009)

Djelimično usklađeno/Partly harmonized

32003L0096

Direktiva Savjeta 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. o restrukturiranju sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije / Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (Text with EEA relevance) (OJ L 283, 31.10.2003)

Djelimično usklađeno/Partly harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

**6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti**

Predlog zakona djelimično je usklađen s direktivom 31992L0083 u dijelu koji se odnosi na način plaćanja akcize od strane malih proizvođača alkoholnih pića i visinu akcize koju plaća mali proizvođač jakih alkoholnih pića. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem odgovarajućih podzakonskih akata koji uređuju način plaćanja akcize od strane malih proizvođača alkoholnih pića i visinu akcize koju plaća mali proizvođač jakih alkoholnih pića.

Predlog zakona djelimično je usklađen s direktivom 32008L0118 u dijelu koji se odnosi na: obuhvat proizvoda koji podliježu obavezi plaćanja akcize, u dijelu oporezivanja električne energije, definisanja gornje granice alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu kao i način plaćanja akcize od strane malih proizvođača alkoholnih pića, dok je neusklađen u dijelu koji se odnosi na elektronsko praćenje akcizne robe koja je pod režimom odloženog plaćanja akcize (EMCS). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona u odnosu na oporezivanje električne energije, dok će se usklađenost definisanja gornje granice alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu kao i način plaćanja akcize od strane malih proizvođača alkoholnih pića postići donošenjem podzakonskih akata.

Predlog zakona djelimično je usklađen sa direktivom 32003L0096 u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu obavezi plaćanja akcize, u dijelu oporezivanja električne energije. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona.

Potpuna usklađenost sa navedenim direktivama će se postići danom ulaska u EU.

**7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu**

**8. Navedi pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa**

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

**9. Navedi da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)**

Navedeni sekundarni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.

**10. Navedi da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)**

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama preveden je na engleski jezik.

**11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti**

U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama nije bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis / glavni pregovarač

Datum:

Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi</b>		
MF-TU/PZ/19/20		MF-IU/PZ/19/20		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
Direktiva Savjeta 92/83/EEZ od 19. oktobar 1992. o usklađivanju struktura akciza na alkohol i alkoholna pica - <b>31992L0083</b>				
Direktiva Savjeta 2008/118/E od 16. decembra 2008. o opštim aranžmanima za akcize i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ - <b>32008L0118</b>				
Direktiva Savjeta 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. o restrukturiranju sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije - <b>32003L0096</b>				
<b>3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise		
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
<b>Direktiva Savjeta 92/83/EEZ</b>				
<p align="center"><b>Član 1</b> ODJELJAK I. PIVO Područje primjene <b>Član 1</b></p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize na pivo u skladu s ovom Direktivom. 2. Države članice određuju svoje stope akciza u skladu sa Direktivom 92/84/EEZ.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je prenijeta članom 37 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)	
			Materija je	

<p style="text-align: center;"><b>Član 2</b></p> <p>Za potrebe ove Direktive, pojam „pivo“ obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2203, ili sve proizvode koji sadrže mješavinu piva i bezalkoholnih pića, koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206, u oba slučaja sa stvarnom jačinom alkohola koja prelazi 0,5 % vol</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>prenijeta članom 37 i 38 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)</p>	
<p style="text-align: center;">Utvrđivanje akciza <b>Član 3</b></p> <p>1. Akcize koje države članice naplaćuju na pivo utvrđuju se u odnosu na: - broj hektolitara/stepena Platoa, ili - broj hektolitara/stepena stvarne jačine sadržaja alkohola gotovog proizvoda. 2. Kod utvrđivanja iznosa akcize na pivo u skladu s uslovima Direktive 92/84/EEZ, države članice mogu zanemariti decimale stepena Platoa ili stepena stvarne jačine sadržaja alkohola. Osim toga, države članice koje naplaćuju akcize u odnosu na broj hektolitara/stepena Platoa mogu podijeliti pivo na kategorije, od kojih svaka kategorija obuhvata najviše 4 stepena Platoa, te sa istom stopom naplaćivati akcize po hektolitr za sva piva koja spadaju u jednu kategoriju. Takve stope moraju redovno biti jednake ili više od najnižih stopa koje su utvrđene članom 6. Direktive 92/84/EEZ, dalje u tekstu najniža stopa.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 4</b></p> <p>Države članice mogu primjenjivati snižene stope akciza koje se razrezuju prema godišnjoj proizvodnji pojedinih pivara na pivo koje proizvode samostalne male pivare uz sljedeća ograničenja: - snižene stope se neće primjenjivati na poduzeća koja proizvode više od 200 000 hl piva godišnje, - snižene stope, koje mogu biti ispod najniže stope, ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope akcize. 2. Za potrebe sniženih stopa, pojam „samostalne male pivare“ znači pivara koja je pravno i privredno nezavisna od bilo koje druge pivare, koja se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora druge pivare i koja ne proizvodi prema licenci. Međutim, kad dvije ili više manjih pivara sarađuju, a njihova</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 14</b> Poslije člana 45a dodaje se novi član koji glasi: " Male nezavisne pivare <b>Član 45b</b> (1) Mali nezavisni proizvođači piva, su privredna društva, odnosno druga pravna lica ili preduzetnici koji se bave proizvodnjom piva, radi stavljanja u promet i koji: 1) na godišnjem nivou stave u promet do 5000hl piva,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je prenijeta članom 37 i 38 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)</p> <p>Materija je prenijeta članovima 37 i 38 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“,</p>	

<p>godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 200 000 hl, te se pivare mogu tretirati kao jedna samostalna mala pivara.</p> <p>3. Države članice osiguravaju da se sve snižene stope koje one uvedu, primjenjuju isto tako i na pivo isporučeno na njihovo državno područje iz samostalnih malih pivara kojih je sjedište u drugim državama članicama. One posebno osiguravaju da nijedna pojedinačna isporuka iz druge države članice nikad nije opterećena višom akcizom od takve domaće isporuke.</p>	<p>2) imaju dozvolu o ispravnosti proizvoda za stavljanje u promet,</p> <p>3) koja nijesu u statusu matičnog ili zavisnog pravnog lica u odnosu na drugog proizvođača piva,</p> <p>4) koristi sopstvene proizvodne i skladišne prostore, i</p> <p>5) ne proizvodi pivo prema licenci.</p> <p>(2) Mali nezavisni proizvođač piva plaća akcizu, po zapreminskom sadržaju alkohola u iznosu od 50% od visine akcize iz člana 43 stav 2 tačka 1 ovog zakona.</p> <p>(3) Proizvođač iz stava 1 ovog člana, obračunava akcizu u trenutku stavljanja akciznog proizvoda u slobodan promet, i podnosi obračun akcize carinskom organu do 15-tog u tekućem za prethodni mjesec.</p> <p>(4) Obračunata akciza za poreski period dospijeva za plaćanje poslednji dan u poreskom periodu, a plaća se u roku od 15 dana, od dana dospijeaća.</p> <p>(5) Prilikom utvrđivanja poreske obaveze carinski organ će za proizvedenu količinu alkohola za tu godinu obračunati razliku akcize, od uplaćene akcize do punog iznosa akcize propisane za hektolitar čistog alkohola</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)</p>	
---	--	--------------------------	---	--



<p><b>Član 5</b></p> <p>1. Države članice mogu primijeniti snižene stope koje mogu biti ispod najniže stope, za pivo sa stvarnim sadržajem jačine alkohola od najviše 2,8 % vol.</p> <p>2. Države članice mogu ograničiti primjenu ovog članka na proizvode koji sadrže mješavinu piva i bezalkoholnih pića, a koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206.</p> <p><b>Član 6</b></p> <p>Zavisno o uslovima koje utvrde kako bi osigurale pravilnu primjenu oslobođenja, države članice mogu osloboditi od akcize pivo koje je proizveo privatni pojedinac, te konzumirao proizvođač, članovi njegove porodice ili njegovi gosti, pod uslovom da se ne radi o prodaji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p>ODJELJAK II. VINO Područje primjene</p> <p><b>Član 7</b></p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize na vino u skladu s ovom Direktivom.</p> <p>2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je prenijeta članom 39 i 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)</p>	
<p><b>Član 8</b></p> <p>Za potrebe ove Direktive:</p> <p>1. Pojam „mirno vino“ obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 i 2205, osim pjenušavog vina, kako je utvrđeno stavkom 2. ovog članka i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uslovom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem,</li> <li>- imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 15 % vol., ali najviše 18 % vol., pod uvjetom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.</li> </ul> <p>2. Pojam „pjenušavo vino“ obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- punjeni su u boce s posebnim čepom (u obliku pečurke) za pjenušava vina,</li> </ul>	<p><b>Član 11</b> <b>Član 39 mijenja se i glasi:</b> <b>Vino</b> <b>Član 39</b></p> <p>(1) Vinom se smatraju mirna i pjenušava vina.</p> <p>(2) Mirna vina su proizvodi iz tarifnog broja CN 2204 i 2205, osim pjenušavih vina iz stava 3 ovog člana, sa sadržajem alkohola koji prelazi:</p> <p>1) 1,2 vol%, ali ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je prenijeta članom 40 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)</p>	

<p>koji su pričvršćeni na poseban način, ili imaju u otopini, zbog ugljendioksida, povišeni pritisak od tri ili više bara, - imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uslovom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.</p>	<p>sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom; 2) 15 vol%, ali ne prelazi 18 vol%, pod uslovom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom. (3) Pjenušava vina su svi proizvodi iz tarifnih oznaka CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i tarifnog broja CN 2205, i to: 1) koji su punjeni u boce sa "pečurka čepovima", koji su pričvršćeni na poseban način, ili koji imaju u rastvoru, zbog prisustva ugljendioksida, povišen pritisak od 3 ili više bara; 2) sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom.</p>			
<p>Utvrđivanje akcize <b>Član 9</b> 1. Akcize koje na vino ubiraju države članice utvrđuju se u odnosu na broj hektolitara gotovog proizvoda. 2. Osim na način kako je predviđeno stavovima 3. i 4., države članice naplaćuju iste stope akciza za sve proizvode koji su podložni akcizama na mirna vina. Slično, one naplaćuju istu stopu akcize na proizvode koji su podložni akcizama, na pjenušava vina. One mogu primjenjivati istu stopu akcize, kako na mirna, tako i na pjenušava vina. 3. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na sve vrste mirnih vina i pjenušavih vina koja imaju stvarnu alkoholnu jačinu od najviše 8,5 % vol. 4. Države članice koje su 1. januara 1992. primjenjivale višu stopu akciza na mirna vina, kako je predviđeno člankom 8. stavkom 1. drugom alinejom, mogu nastaviti primjenjivati tu stopu. Ta viša stopa ne smije biti iznad standardne nacionalne stope koja se primjenjuje za poluproizvode.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je prenijeta članom 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Član 10</b></p> <p>Zavisno o uslovima koje utvrde s ciljem osiguranja dosljedno sprovođenje ovog članka, države članice mogu osloboditi od akcize vina koja proizvode privatne osobe za vlastitu potrošnju, a troše proizvođači, članovi njihovih porodica ili njihovi gosti, pod uslovom da se ne radi o prodaji.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 45 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18). Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati bliži postupak i način plaćanja akcize od strane malih proizvođača alkoholnih pića.</p>	<p style="text-align: center;">Do ulaska u EU</p>
<p style="text-align: center;">ODJELJAK III. PIĆA KOJA SE DOBIJAJU VRENJEM, OSIM VINA I PIVA Područje primjene <b>Član 11</b></p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize na pića koja se dobijaju vrenjem, osim piva i vina (ostala pića koja se dobijaju vrenjem) u skladu s ovom Direktivom. 2. Države članice utvrđuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 12</b></p> <p>Za potrebe ove Direktive i ne dovodeći u pitanje odredbe člana 17.:</p> <p>1. Pojam „ostala mirna pića koja se dobijaju vrenjem“ obuhvata proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 i 2205, ali koji nisu navedeni u članu 8., i proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206, osim ostalih pjenušavih pića koja se dobijaju vrenjem, kako je određeno u stavu 2. ovog člana, te svi proizvodi obuhvaćeni članom 2., a imaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 10 % vol.,</li> <li>- stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 10 % vol., ali najviše 15 % vol., pod</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Član 11</b> <b>Član 40 mijenja se i glasi:</b> <b>»Ostala fermentisana pića, osim piva i vina</b> <b>Član 40</b></p> <p>(1) Ostalim fermentisanim pićima, osim piva i vina, u smislu ovog zakona, smatraju se ostala nepjenušava i pjenušava fermentisana pića. (2) Ostalim nepjenušavim fermentisanim pićima su proizvođači obuhvaćeni tarifnim brojem: 1) CN 2204 i 2205, a koji nisu navedeni u članu 39 ovog zakona, i 2) CN 2206, koji nisu navedeni</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je prenijeta i članom 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)</p>	

<p>uslovom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.</p> <p>2. Pojam „ostala pjenušava pića koja se dobijaju vrenjem” obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206 00 91, kao i proizvodi koji su obuhvaćeni oznakom KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205, a nisu navedeni u članu 8. i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- punjeni su u boce sa posebnim čepom (u obliku pečurke) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način, ili imaju u rastvoru zbog ugljendioksida povišeni pritisak od tri ili više bara,</li> <li>- imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., ali najviše 13 % vol.,</li> <li>- imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 13 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uslovom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Utvrđivanje akcize</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 13</b></p> <p>1. Akcize koje države članice naplaćuju na ostala pića koja se dobijaju vrenjem utvrđuju se prema broju hektolitara gotovog proizvoda.</p> <p>2. Osim kako je predviđeno stavom 3., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na ostala mirna pića koja se dobijaju vrenjem. Slično tome, one naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama i na ostala pjenušava pića koja se dobijaju vrenjem. One mogu primjenjivati istu stopu akciza kako na mirna pića, tako i na ostala pjenušava pića koja se dobijaju vrenjem.</p> <p>3. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akciza na sve vrste mirnih i pjenušavih pića koja se dobijaju vrenjem, sa stvarnom jačinom sadržaja alkohola do najviše 8,5 % vol.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 14</b></p> <p>Zavisno o uslovima koje utvrde s ciljem osiguranja dosljednog sprovođenja ovog članka, države članice mogu osloboditi plaćanja akcize za ostala mirna i pjenušava pića koja se dobijaju vrenjem, koja proizvode privatne osobe za vlastitu potrošnju, a troše proizvođači, članovi njihovih porodica i ili njihovi gosti, pod uslovom da se ne radi o prodaji.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 15</b></p> <p>Za potrebe Direktive 92/84/EEZ i Direktive 92/12/EEZ, kad se navodi pojam „vina” smatra se da se to odnosi isto tako i na ostala pića koja se dobijaju vrenjem, kako je definisano u ovom odeljku.</p>	<p>u piva iz člana 38 ovog zakona i koji nijesu svrstani u ostala pjenušava fermentisana pića iz stava 3 ovog člana, i to sa sadržajem alkohola koji prelazi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1,2 vol%, a ne prelazi 10 vol%;</li> <li>2) 10 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom.</li> </ol> <p>(3) Ostalim pjenušavim fermentisanim pićima smatraju se proizvodi iz tarifnih oznaka CN 2206 00 31 i 2206 00 39, kao i proizvodi koji su obuhvaćeni tarifnim oznakama 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i 2205, a koji nijesu navedeni u članu 39 ovog zakona, i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) koja su punjena u boce sa “pečurka čepovima”, koji su pričvršćeni na poseban način, ili koji imaju u rastvoru, zbog prisustva ugljendioksida, povišen pritisak od 3 ili više bara;</li> <li>2) sa sadržajem alkohola, koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 13 vol%;</li> <li>3) sa sadržajem alkohola koji prelazi 13 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu dobijen fermentacijom.</li> </ol>		<p>Nije iskorišćena opcija propisana članovima 13 i 14 direktive.</p> <p>Materija članova 15 i 16 direktive je prenijeta i članovima 39 i 41 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18).</p>	
---	--	--	---	--

<p style="text-align: center;"><b>ODJELJAK IV.</b> <b>POLUPROIZVODI</b> Područje primjene <b>Član 16</b></p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize 2. na poluproizvode u skladu s ovom Direktivom.</p> <p>2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ. Te stope nikad ne smiju biti ispod stopa koje države članice primjenjuju na proizvode iz člana 8. stava 1. i člana 12. stava 1. sadašnje Direktive.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 17</b></p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, pojam „poluproizvod“ obuhvata sve proizvode stvarne jačine sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 22 % vol., koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204, 2205 i 2206, ali nisu obuhvaćeni člancima 2., 8. i 12.</p> <p>2. Bez obzira na odredbe članka 12., države članice mogu tretirati kao poluproizvod sva mirna pića koja se dobijaju vrenjem, koja su obuhvaćena područjem primjene članka 12. stava 1., koja imaju stvarnu jačinu alkohola od najmanje 5,5 % vol. i nisu dobijena isključivo vrenjem, te sva pjenušava pića dobijena vrenjem koja su obuhvaćena područjem primjene članka 12. stava 2., koja imaju stvarnu jačinu alkohola od najmanje 8,5 % vol. i nisu dobijena isključivo vrenjem.</p> <p style="text-align: center;">Utvrđivanje akcize <b>Član 18</b></p> <p>1. Akcize koju države članice naplaćuju na poluproizvode utvrđuje se u odnosu na broj hektolitara gotovog proizvoda.</p> <p>2. Osim kako je predviđeno stavovima 3., 4. i 5., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na poluproizvode.</p> <p>3. Država članica može primijeniti jedinstvenu sniženu stopu akcize na poluproizvode sa stvarnom jačinom sadržaja alkohola do najviše 15 % vol., podložno sljedećim uslovima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- snižena stopa ne smije biti više od 40 % ispod standardne nacionalne stope akcize,</li> <li>- snižena stopa ne smije biti niža od standardne nacionalne stope koja se primjenjuje na proizvode koje obuhvataju članak 8. stav 1. i članak 12. stav 1. ove Direktive.</li> </ul> <p>4. Države članice mogu primjenjivati jedinstvenu sniženu stopu akcize na poluproizvode koji su određeni člankom 13. stavovima 1. i 2. Uredbe (EEZ)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 11</b> <b>Član 41 mijenja se i glasi:</b> <b>Međuproizvodi</b> <b>Član 41</b></p> <p>(1) Međuproizvodima smatraju se:</p> <p>1) proizvodi iz tarifnog broja CN 2204, 2205 i 2206, a koji nijesu proizvodi dati u čl. 38, 39 i 40 ovog zakona, sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 22 vol%.</p> <p>2) nepjenušava fermentisana pića iz člana 40 stav 2 ovog zakona, sa sadržajem alkohola koji prelazi 5,5 vol% i kod kojih sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nije dobijen u potpunosti fermentacijom;</p> <p>3) pjenušava fermentisana pića iz člana 40 stav 3 ovog zakona, sa sadržajem alkohola koji prelazi 8,5 vol% i kod kojih sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nije dobijen u potpunosti fermentacijom."</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je prenijeta i članom 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18).</p>	
--	--	--	--	--

<p>br. 4252/88. Snižena stopa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- može biti ispod najniže stope, ali ne smije biti više od 50 % niža od standardne nacionalne stope akcize,</li> <li>ili</li> <li>- ne smije biti ispod najniže stope koja se primjenjuje na poluproizvode.</li> </ul> <p>5. Za poluproizvode koji su punjeni u boce s posebnim čepom (u obliku pečurke) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način ili imaju u rastvoru zbog ugljendioksida povišeni pritisak od tri ili više bara, države članice mogu primjenjivati istu stopu, kako je predviđeno za proizvode koji su obuhvaćeni područjem primjene članka 12. stavka 2., pod uslovom da je ta stopa veća od nacionalne stope za poluproizvode.</p> <p style="text-align: center;"><b>ODJELJAK V.</b> <b>ETIL ALKOHOL</b> <b>Područje primjene</b> <b>Član 19</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Države članice primjenjuju akcize za etil alkohol u skladu sa ovom Direktivom.</li> <li>2. Države članice određuju svoje stope u skladu sa Direktivom 92/84/EEZ.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Član 20</b></p> <p>Za potrebe ove Direktive pojam „etil alkohol“ obuhvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sve proizvode sa stvarnom jačinom sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., koji su obuhvaćeni oznakama KN 2207 i 2208, čak kad su ti proizvodi tek dio nekog proizvoda koji je obuhvaćen nekim drugim poglavljem KN-a,</li> <li>- proizvode oznaka KN 2204, 2205 i 2206 koji imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 22 % vol.,</li> <li>- žestoka alkoholna pića, miješana ili ne.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Utvrđivanje akcize</b> <b>Član 21</b></p> <p>Akciza na etil alkohol utvrđuje se na hektolitar čistog alkohola kod temperature od 20 °C i izračunava se u odnosu na broj hektolitara čistog alkohola. Prema odredbama člana 22., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na etil alkohol.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je prenijeta članovima 42 i 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)</p>	
--	----------------------------------	--------------------------	--	--

<p style="text-align: center;"><b>Član 22</b></p> <p>1. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akciza na etil alkohol koji proizvode male destilerije uz sljedeća ograničenja:  - snižene stope, koje mogu biti ispod najniže stope, ne primjenjuju se na poduzeća koja proizvode više od 10 hektolitara čistoga alkohola godišnje. Međutim, države članice koje su 1.januara 1992. primjenjivale snižene stope na preduzeća koja proizvode 10 do 20 hektolitara čistoga alkohola godišnje, mogu to i dalje činiti,  - snižene stope ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope akcize.</p> <p>2. Za potrebe sniženih stopa, pojam „manja destilerija” znači destileriju koja je pravno i ekonomski nezavisna od neke druge destilerije i koja ne proizvodi prema licenci.</p> <p>3. Države članice osiguravaju da se snižene stope koje one mogu uvesti, isto tako primjenjuju i na etil alkohol koji na njihovo državno područje isporučuju nezavisne male destilerije koje imaju sjedište u drugim državama članicama.</p> <p>4. Države članice mogu predvidjeti odredbe prema kojima se alkohol koji proizvode mali proizvođači pušta na slobodno tržište čim se pribavi (pod uslovom da sami proizvođači ne obavljaju poslovanje unutar Zajednice), bez postupka skladištenja u akciznom skladištu, i da ga se na kraju tereti po jedinstvenoj stopi akcize.</p> <p>5. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akciza na proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2208 i kojih stvarna jačina sadržaja alkohola ne prelazi 10 % vol.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 45a Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18) u dijelu koji se odnosi na visinu akcize koju plaća mali proizvođač jakih alkoholnih pića. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama.</p>	<p style="text-align: center;">Do ulaska u EU</p>
<p style="text-align: center;"><b>Član 23</b></p> <p>Sljedeće države članice mogu primjenjivati sniženu stopu, koja može biti ispod najniže stope, ali ne smije biti više od 50 % ispod najniže nacionalne stope akcize za etil alkohol, za sljedeće proizvode:</p> <p>1. Francuska Republika, u odnosu na rum, kako je predviđeno članom 1. stavom 4. tačkom (a) Uredbe (EEZ) br. 1576/89, koji je proizveden od šećerne trske koja je ubrana na mjestu proizvodnje, kako je predviđeno članom 1. stavom 3. tačkom 1. te Uredbe imaju isparljive sastojke, osim etilnog i metilnog alkohola od najmanje 225 grama po hektolitrju čistoga alkohola, i stvarnu jačinu sadržaja alkohola od najmanje 40 % vol.;</p> <p>2. Helenska Republika, u vezi sa žestokim pićima sa ukusom anisa, kako je definiisano u Uredbi (EEZ) br. 1576/89, koja su bez boje i imaju sadržaj šećera od najviše 50 grama po litri, i u kojima se najmanje 20 % jakosti alkohola u</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>	<p>Opcija iskorišćena nije</p>	

<p>gotovom proizvodu sastoji od aromatiziranog alkohola koji je proizveden destilacijom u tradicionalnim bakarnim destilacijskim kotlovima kapaciteta do najviše 1 000 litara.</p> <p style="text-align: center;"><b>ODJELJAK VI.</b> <b>RAZNO</b> <b>Član 24</b></p> <p>1. Države članice ne moraju zahtijevati da se proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom proizvode u akciznim skladištima od sastojaka alkoholnih proizvoda koji su pod odlaganjem plaćanja relevantnih akciza, pod uslovom da je već unaprijed plaćena akciza na sastojke od kojih se izrađuje, a da ukupni porezi koji su na njih plaćeni nisu niži od poreza koji se plaća na proizvode koji se dobijaju od njihove mješavine.</p> <p>2. Kraljevina Španija ne mora smatrati kao preradu od poluproizvoda pripremu vina koja se proizvode na područjima Moriles-Montille, Tarragone, Prioratoa i Terra Alte, kojima se alkohol pridodaje tako da se sadržaj jačine alkohola podigne za najviše 1 % vol.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 25</b></p> <p>Države članice mogu refundirati akcize na alkoholna pića koja su povučena sa tržišta, jer zbog svog stanja ili starosti više nisu podobna za prehranu ljudi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 26</b></p> <p>Upućivanja na oznake KN u ovoj Direktivi su one iz verzije kombinovane nomenklature, koje su vrijedile prilikom donošenja ove Direktive.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>ODJELJAK VII.</b> <b>OSLOBOĐENJA</b> <b>Član 27</b></p> <p>1. Države članice oslobađaju proizvode koji su obuhvaćeni ovom Direktivom od plaćanja usklađenih akciza pod uslovima koje predvide s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene takvih oslobađanja, te sprečavanja utaja, izbjegavanja ili zloupotreba:</p> <p>(a) kad se prodaju u obliku potpuno denaturiranog alkohola u skladu s uslovima pojedine države članice, a o tim je uslovima obaviješteno, te su prihvaćeni u skladu sa stavovima 3. i 4. ovog članka. Oslobađanje se može sprovoditi pod uslovom da se pri primjeni provode odredbe Direktive 92/12/EEZ o komercijalnom prevozu potpuno denaturiranog alkohola;</p> <p>(b) kad je alkohol potpuno denaturiran prema uslovima neke države članice i kad se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za prehranu ljudi;</p> <p>(c) kad se koristi za proizvodnju octa koji je obuhvaćen oznakom KN 2209;</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je prenijeta članom 44 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)</p>	



<p>(d) kad se koristi za proizvodnju lijekova, kako je predviđeno Direktivom 65/65/EEZ;</p> <p>(e) kad se koristi za proizvodnju aroma za pripremu hrane i bezalkoholnih pića jačine sadržaja alkohola do najviše 1,2 % vol.;</p> <p>(f) kad se koristi neposredno ili kao sastojak nekog poluproizvoda za proizvodnju prehrambenih proizvoda, punjenih ili u drugom obliku, pod uslovom da je u svakom slučaju sadržaj alkohola najviše 8,5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za čokoladu, te 5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za druge proizvode.</p> <p>2. Države članice mogu osloboditi proizvode koji su obuhvaćeni ovom Direktivom od plaćanja usklađenih akciza pod uslovima koje predvide s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene takvih oslobađanja, te sprečavanja utaja, izbjegavanja ili zloupotreba:</p> <p>(a) kao uzorke za analizu, za testiranje proizvodnje ili za naučne potrebe;</p> <p>(b) za naučna istraživanja;</p> <p>(c) za medicinske potrebe u bolnicama i apotekama;</p> <p>(d) u proizvodnim procesima pod uslovom da krajnji proizvod ne sadrži alkohol;</p> <p>(e) za proizvodnju sastavnih dijelova koji nisu podložni akcizi prema ovoj Direktivi.</p> <p>3. Prije 1. Januara 1993. i tri mjeseca prije svake namjeravane promjene nacionalnog prava, svaka država članica obavještava Komisiju, uz sve relevantne informacije, o denaturantu kojeg namjerava koristiti za potrebe stavka 1. tačke (a). Komisija prenosi obavještenje drugim državama članicama u roku od mjesec dana od njenog prijema.</p> <p>4. Ako u roku od dva mjeseca nakon što su druge države članice obaviještene, Komisija ni bilo koja država članica ne postavi pitanje u Vijeću, smatra se da je Vijeće odobrilo postupke denaturiranja o kojima je obaviješteno. Ako se u tom roku uloži prigovor, odluka se donosi u skladu s postupkom predviđenim u članku 24. Direktive 92/12/EEZ.</p> <p>5. Ako država članica ustanovi da je proizvod koji je oslobođen prema stavku 1. tački (a) ili stavu 1. točki (b) razlog utaje, izbjegavanja i zloupotrebe, ona može odbiti oslobađanje ili povući već odobreno oslobađanje od plaćanja. Država članica o tome bez odlaganja obavještava Komisiju. Komisija prenosi obavještenje drugim državama članicama u roku od mjesec dana od njenog prijema. Konačna odluka se donosi u skladu s postupkom predviđenim u članku 24. Direktive 92/12/EEZ. Države članice nisu obavezne ovu odluku</p>				
---	--	--	--	--

**Član 4**

U ovoj se Direktivi i njezinim provedbenim odredbama primjenjuju sljedeće definicije:

1. „ovlašćeni imalac akciznog skladišta“ označava fizičko ili pravno lice koje ima ovlaštenje nadležnih tijela države članice da pri obavljanju svojih poslovnih djelatnosti proizvodi, prerađuje, skladišti, prima ili otprema carinsku robu prema sistemu plaćanja akcize u akciznom skladištu;
2. „država članica“ i „područje države članice“ označava područje svake države članice Zajednice, u kojoj se primjenjuje Ugovor, u skladu s njegovim članom 299., uz izuzetak trećih područja;
3. „Zajednica“ i „područje Zajednice“ označava područje država članica u smislu tačke 2.;
4. „treće područje“ označava područje iz člana 5. stavova 2. i 3.;
5. „treća zemlja“ označava svaku državu ili područje na koju se Ugovor ne primjenjuje;
6. „carinski postupak ili sistem odgode“ označava bilo koji poseban postupak u skladu s Regulativom (EEZ) br. 2913/92 koji se odnosi na carinski nadzor i sprovodi pri ulazu robe koja porijeklom nije iz Zajednice, u carinsko područje Zajednice, privremeno skladištenje, slobodne zone ili slobodna skladišta i bilo koje dogovore prema članu 84. stavu 1. tački (a) te Regulative;
7. „sistem odloženog plaćanja akcize“ označava poreski sistem koji se primjenjuje na proizvodnju, preradu, skladištenje ili kretanje akcizne robe, na koju se ne primjenjuje carinski postupak ili sistem odloženog plaćanja;
8. „uvoz akcizne robe“ označava ulaz akcizne robe na područje Zajednice, osim ako roba pri ulasku na područje Zajednice nije predmet carinskog postupka ili sistema odlaganja, odnosno oslobođena carinskog postupka ili sistema odgode;
9. „registrovani primalac“ označava fizičko ili pravno lice kome nadležno tijelo predmetne države članice daje ovlaštenje da pri obavljanju svojih poslovnih djelatnosti pod uslovima koje utvrđuju nadležna tijela prima carinsku robu koja se kreće iz druge države članice u skladu sa sistemom odgode plaćanja akcize;
10. „registrovani pošiljalac“ označava fizičko ili pravno lice, kome nadležno tijelo države članice uvoza daje ovlaštenje da kod obavljanja svojih poslovnih djelatnosti i pod uslovima koje utvrđuju navedena tijela samo otprema carinsku robu sukladno sistemu odgode plaćanja akcize kod puštanja u slobodni promet u skladu s članom 79. Regulative (EEZ) br. 2913/92;
11. „akcizno skladište“ označava mjesto gdje ovlašćeni upravitelj akciznog

Nema odgovarajuće odredbe

Potpuno usklađeno

Materija je prenijeta članom 4 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18).

Definicije „registrovani primalac“ i „registrovani pošiljalac“ su predmet regulisanja Carinskog zakona

skladišta u svom poslovanju carinsku robu proizvodi, prerađuje, skladišti, prima ili otprema u skladu s sistemom odgode plaćanja akcize, i uz poštovanje nekih uslova, koje utvrđuju nadležna tijela države članice, u kojoj se nalazi akcizno skladište.				
Čl. 5 i 6	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Čl. 7-20	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je prenijeta članovima 6-36 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)	
Čl. 21-31	<p style="text-align: center;"><b>Član 2</b></p> <p>U članu 4 stav 1 poslije alineje 9 dodaje se nova alineja koja glasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informacijski sistem za elektronsku razmjenu podataka je programsko povezivanje softvera, radi razmjene podataka u digitalnom obliku.</li> </ul> <p><b>Značenje pojedinih izraza</b></p> <p><b>Član 4</b></p> <p>Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "obveznik akcize" je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda, odnosno lice na koje se, u skladu sa ovim zakonom, može prenijeti akcizna obaveza;</li> <li>- "imalac akcizne dozvole" je</li> </ul>	Djelimično usklađeno	Predloženim zakonom se predlaže implementacija Projekta „Podrška Upravi carina u oblasti akciza“, koji je otpočeo u septembru 2019.god i koji je priprema funkcionalne i tehničke specifikacije za novu nacionalnu aplikaciju za akcize, njena implementacija i integracija u	Do ulaska u EU

<p>utvrđivanje poreske osnovice, izračunavanje poreza, porezne obaveze i poreskog nadzora, ali ta pravila ne uključuju odredbe o oslobođenjima.</p> <p>3. Države članice mogu ubirati porez na:</p> <p>(a) proizvode koji nisu akcizna roba;</p> <p>(b) pružanje usluga, uključujući i one koje se odnose na akciznu robu i nije ih moguće označiti kao porez na promet.</p> <p>Međutim, ubiranje tih poreza pri trgovanju između država članica ne smije uzrokovati formalnosti povezane s prijelazom granice.</p>			<p>45/14, 1/17, 50/17 i 55/18), u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu plaćanju akciza (električna energija i drugi energenti). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona.</p>	
<p><b>Član 2</b></p> <p>Za akciznu robu vrijedi obaveza plaćanja akcize u trenutku:</p> <p>(a) njene proizvodnje, prema potrebi uključujući i njeno vađenje iz tla na području Zajednice;</p> <p>(b) njenog uvoza na područje Zajednice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je prenijeta članom 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)</p>	
<p><b>Član 3</b></p> <p>1. Formalnosti utvrđene carinskim odredbama Zajednice za ulaz robe na carinsko područje Zajednice, primjenjuju se mutatis mutandis na ulaz akcizne robe u Zajednicu iz područja navedenih u članu 5. stav 2.</p> <p>2. Formalnosti utvrđene carinskim odredbama Zajednice za izlaz robe iz carinskog područja Zajednice, primjenjuju se mutatis mutandis za izlaz akcizne robe iz Zajednice u područje iz člana 5. stava 2.</p> <p>3. Odstupanjem od stavova 1. i 2. Finskoj se dopušta da za kretanja akcizne robe iz svog područja u smislu člana 4. stava 2. u područja iz člana 5. stava 2. tačke (c) primjenjuje istovjetne postupke onima, koji se primjenjuju za takva kretanja na njenom području u skladu s članom 4. stavom 2.</p> <p>Poglavlja III. i IV. ne primjenjuju se na carinsku robu, na koju se primjenjuje postupak ili sistem odgode plaćanja akcize.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>primjenjivati retroaktivno.</p> <p>6. Države članice mogu slobodno sprovesti gore navedena oslobađanja povratom već plaćenih akciza.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 28</b></p> <p>Ujedinjeno Kraljevstvo može nastaviti primjenjivati oslobađanja koje je primjenjivalo 1. januara 1992. na sljedeće proizvode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koncentrisana pića priređena vrenjem slada, kojih je sladovina prije fermentacije imala specifičnu gustoću od najmanje 1.200 originalnog sadržaja slada (47° Plato),</li> <li>- aromatizovani biter stvarne jačine alkohola od 44,2 % do 49,2 % vol., koji sadrži 1,5 % do 6 % težine gorčice (lincure), začina ili drugih aromatičnih sastojaka i 4 % do 10 % težine šećera, u posudama koje sadrže najviše 0,2 litra neto proizvoda.</li> </ul>				
<p style="text-align: center;">ODJELJAK VIII. ZAVRŠNE ODREDBE</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 29</b></p> <p>1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. decembra 1992. One o tome odmah obavještavaju Komisiju.</p> <p>Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadrže upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.</p> <p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekstove glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprimjenjivo</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 30</b></p> <p>Ova je Direktiva upućena državama članicama.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		
<p><b>Direktiva Savjeta 2008/118</b></p>				
<p><b>Član 1</b></p> <p>1. Ovom se Direktivom utvrđuje opšti sastav akciza, koji se neposredno ili posredno odnosi na sljedeću robu (u daljnjem tekstu „akcizni proizvodi“):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) energenti i električna energija, obuhvaćeni Direktivom 2003/96/EZ;</li> <li>(b) alkohol i alkoholna pića, obuhvaćeni Direktivama 92/83/EEZ i 92/84/EEZ;</li> <li>(c) prerađeni duvan, obuhvaćen Direktivama 95/59/EZ, 92/79/EEZ i 92/80/EEZ.</li> </ul> <p>2. Države članice mogu ubirati druge posredne poreze na akciznu robu za posebne namjene, ako su ti porezi u skladu s poreskim pravilima Zajednice koja se primjenjuju na akcizu ili na porez na dodanu vrijednost, vezano uz</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 1. stav 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13,</p>	<p style="text-align: center;">Do ulaska u EU</p>

fizičko, odnosno pravno lice koje dobije akciznu dozvolu carinskog organa da u okviru obavljanja svoje djelatnosti u akciznom skladištu proizvodi, obrađuje, prerađuje, dorađuje (u daljem tekstu: proizvodi), uskladištava, prima i otprema akcizne proizvode pod režimom odloženog plaćanja akcize;

- "akcizna dozvola" je dokument koji izdaje carinski organ pravnom, odnosno fizičkom licu da može u okviru obavljanja svoje djelatnosti u akciznom skladištu proizvoditi, uskladištavati, primiti ili otpremati akcizne proizvode pod režimom odloženog plaćanja akcize;
- "akcizno skladište" je jedna ili više međusobno povezanih ograđenih površina ili prostora koji sačinjavaju tehnološku cjelinu, gdje imalac akcizne dozvole proizvodi, uskladištava, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog plaćanja akcize i koja mora biti vidljivo označena i fizički odvojena od preostalih površina ili prostora;
- "režim odloženog plaćanja akcize" je institut koji se odnosi na proizvodnju, skladištenje i kretanje akciznih proizvoda, na osnovu kojeg je odložena obaveza plaćanja akcize;
- "oslobođeni korisnik akciznih

IT sistemu. U skladu sa Ugovorom Projekat će se okončati u januaru 2021.godine. Crna Gora planira da od januara 2021. godine otpočne sa implementacijom novog nacionalnog informacionog sistema za akcize čime bi se omogućila elektronska komunikacija između Uprave carina i akciznih obveznika.

proizvoda" je fizičko, odnosno pravno lice koje pod uslovima određenim ovim zakonom dobije akciznu dozvolu carinskog organa da može u okviru svoje djelatnosti za namjene iz čl. 44 i 54 ovog zakona nabavljati akcizne proizvode bez plaćanja akcize;

- "pogon oslobođenog korisnika akciznih proizvoda" je prostor, postrojenje ili oprema u kojima se čuvaju akcizni proizvodi, koje je oslobođeni korisnik akciznih proizvoda nabavio za potrebe svoje djelatnosti bez plaćanja akcize;
- "uvoznik akciznih proizvoda" je carinski dužnik određen u skladu sa carinskim propisima, odnosno primalac akciznih proizvoda iz inostranstva;
- "jaka alkoholna pića" su pića namijenjena za ljudsku upotrebu, koja imaju posebna organoleptička svojstva i sadrže najmanje 15% vol. alkohola, proizvedena u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za proizvodnju, stavljanje u promet i druga pitanja od značaja za jaka alkoholna pića
- informacioni sistem za elektronsku razmjenu podataka je programsko povezivanje softvera, radi razmjene podataka u digitalnom obliku.

Poslije člana 62 dodaje novi član koji glasi:

" Informativni sistem za elektronsku razmjenu podataka  
Član 62a

(1) Prijava za upis u registar akciznih obveznika, obračun akcize i obračun razlike akcize sa pratećom specifikacijom, izvještaje i druga dokumenta koju akcizni obveznici podnose u skladu sa ovim zakonom dostavljaju se putem informativnog sistema za elektronsku razmjenu podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, zahtjev može da se podnese u štampanom obliku, u slučaju nefunkcionisanja informativnog sistema Uprave ili podnosioca zahtjeva ili po prethodnom odobrenju Uprave.

(3) Bliži način i postupak elektronske razmjene podataka propisuje Ministarstvo."

**Član 21**

Naziv poglavlja XVI mijenja se i glasi:

**XVI Prijava djelatnosti i upis u registar akciznih obveznika "**

**Član 22**

U članu 63 stav 2 riječi: "prijavu za registraciju" zamjenjuju se riječima: "prijavu za upis u registar akciznih obveznika".

Poslije stava 3 dodaje se novi stav



koji glasi:

„(4) Prijava za upis u registar akciznih obveznika vrši se putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.“

**Podnošenje prijave za registraciju**

**Član 63**

- (1) Akcizni obveznik je dužan da carinski organ obavijesti o danu otpočinjanja, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti zbog koje je dužan da obračunava i plaća akcizu.
- (2) Svako lice koje postaje akcizni obveznik dužno je da carinskom organu podnese **prijavu za upis u registar akciznih obveznika**, najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje, uskladištavanja, prijema, odnosno otpremanja akciznih proizvoda.
- (3) U roku iz stava 2 ovog člana, akcizni obveznik dužan je da carinskom organu prijavi namjeru prestanka obavljanja djelatnosti, a prekid, odnosno obustavljanje proizvodnje u roku odmah.
- (4) **Prijava za upis u registar akciznih obveznika vrši se putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje**

	<p>elektronska uprava.</p> <p><b>Član 23</b></p> <p>U članu 64 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>"(3) Prijava za brisanje iz registra akciznih obveznika vrši se putem informacionog sistema iz člana 62a ovog zakona."</p> <p><b>Prestanak registracije</b></p> <p><b>Član 64</b></p> <p>(1) Ako akcizni obveznik prestane sa obavljanjem djelatnosti, carinski organ odlučuje o prestanku registracije po službenoj dužnosti ili na zahtjev akciznog obveznika.</p> <p>(2) Prije donošenja akta o prestanku registracije akcizni obveznik je dužan da plati dospjele akcizne obaveze.</p> <p>(3) Prijava za brisanje iz registra akciznih obveznika vrši se putem informacionog sistema iz člana 62a ovog zakona.</p> <p><b>Član 25</b></p> <p>Poslije člana 82a dodaje se novi član koji glasi:</p> <p><b>"Član 82b</b></p> <p>Informacioni sistem iz člana 62a ovog zakona uspostaviće se u roku od godinu dana od dana početka primjene ovog zakona."</p> <p><b>Član 26</b></p> <p>Poslije člana 83b dodaje se novi član koji glasi:</p> <p><b>"Član 83c</b></p> <p>Podzakonski propisi za</p>			
--	--	--	--	--

	<p>sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona."</p> <p><b>Član 27</b></p> <p><b>Poslije člana 84f dodaje se novi član koji glasi:</b></p> <p><b>"Član 84g</b></p> <p>Odredba člana 62a ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2021.godine. "</p>			
<p><b>Član 32</b></p> <p>1. Za akciznu robu koju nabavljaju fizička lica za sopstvenu upotrebu i same ju prevoze iz jedne države članice u drugu, akciza se ubire samo u državi članici gdje je roba nabavljena.</p> <p>2. Za utvrđivanje je li akcizna roba iz stava 1. namijenjena vlastitoj uporabi fizičkog lica, države članice u obzir uzimaju najmanje sljedeće:</p> <p>(a) komercijalni status vlasnika akcizne robe i njegove razloge za raspolaganje njome;</p> <p>(b) mjesto gdje se nalazi akcizna roba i prema potrebi korišten način prevoza;</p> <p>(c) bilo kakvu dokumentaciju, koja se odnosi na carinsku robu;</p> <p>(d) prirodu akcizne robe;</p> <p>(e) količinu akcizne robe.</p> <p>3. U smislu primjene stava 2. tačke (e) države članice mogu utvrditi okvirne količine međutim samo u smislu smjernica. Te okvirne količine ne smiju biti niže od:</p> <p>(a) za proizvode od duvana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cigarete: 800 komada,</li> <li>- cigarilosi (cigare koje ne teže više od 3 g po komadu): 400 komada,</li> <li>- cigare: 200 komada,</li> <li>- duvan za pušenje: 1,0 kg;</li> </ul> <p>(b) za alkoholna pića:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- žestoka alkoholna pića: 10 l,</li> <li>- međuproizvodi: 20 l,</li> <li>- vino: 90 l (uključujući najviše 60 l pjenušavog vina),</li> <li>- pivo: 110 l.</li> </ul> <p>4. Države članice mogu i utvrditi nastanak obaveze plaćanja akcize u državi članici uporabe za nabavu mineralnog ulja koje je već pušteno u upotrebu u</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa.</p>	

<p>drugoj državi članici, ako takve proizvode na neuobičajen način prevozi fizička osoba ili bilo tko drugi u njeno ime.</p> <p>U smislu ovog stava „neuobičajen prevoz“ označava svaki prevoz goriva, osim prevoza u rezervoarima vozila ili u odgovarajućim kanistrima za rezervno gorivo i prevoz tekućih proizvoda za grijanje, osim prevoza u cisternama, koje se koriste u ime lica koja obavlja tu gospodarsku djelatnost.</p>				
<p>Čl. 33-38</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		
<p>Član 39</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 7. stav 1. države članice mogu zahtijevati da se akcizna roba u trenutku njenog stavljanja u upotrebu na njihovom području ili u slučajevima iz prvog podstava člana 33. stava 1. i člana 36. stava 1., kad uđe na njihovo područje, označi poreskim markicama ili nacionalnim identifikacionim markicama, koje se primjenjuju u fiskalne svrhe.</p> <p>2. Svaka država članica, koja zahtijeva upotrebu poreskih markica ili nacionalnih identifikacijskih markica iz stava 1., mora ih staviti na raspolaganje ovlaštenim upraviteljima akciznih skladišta drugih država članica. Međutim, svaka država članica može zahtijevati, da se te markice stave na raspolaganje poreskim zastupnicima koje su ovlastila nadležna tijela te države članice.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje bilo kakve odredbe koje mogu utvrditi države članice kako bi osigurale pravilno provođenje ovog člana i spriječile utaju, izbjegavanje ili zloupotrebu, države članice osiguravaju da porezne markice ili nacionalne identifikacijske markice iz stava 1. ne predstavljaju ograničenje slobodnom kretanju akcizne robe.</p> <p>Kad je akcizna roba označena takvim markicama, država članica koja ih je izdala, vraća svaki iznos koji je plaćen ili zajamčen za dobivanje tih markica, izuzevši troškove izdavanja, ako je obaveza plaćanja akcize nastala i akciza je ubrana u drugoj državi članici.</p> <p>Međutim, država članica koja je izdala te markice može utvrditi da za povrat plaćenog ili zajamčenog iznosa treba dostaviti zadovoljavajući dokaz svojim nadležnim tijelima da su te markice uklonjene ili uništene.</p> <p>4. Porezne markice ili nacionalne identifikacijske markice iz stava 1. vrijede u državi članici koja ih je izdala. Međutim, države članice te markice mogu međusobno priznati.</p>	<p>Član 19</p> <p>U članu 57 st.3 do 9 mijenjaju se i glase:</p> <p>" (3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, akcizna markica na cigare i cigarilose se lijepi na najmanje pojedinačno pakovanje, na način da je vidljiva i da se može odstraniti, a da se ne ošteti ambalaža.</p> <p>(4) Uvozne cigarete i uvozna flaširana alkoholna pića, moraju da imaju oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuju na kutiji, odnosno flaši neposredno štampanjem ili naljepnicom koja se lijepi na ambalaži ispod celofanskog ili drugog omotača kojom je obložena kutija, odnosno flaša.</p> <p>(5) Izuzetno od stava 1 ovog člana, akcizni proizvodi iz tarifnog broja CN 22.07 i 22.08 sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, koji su sastavni dio proizvoda koji ima drugu tarifnu oznaku, ne moraju da budu obilježeni kontrolnom akciznom markicom.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je prenijeta članom 57 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)</p>	

	<p>(6) Duvanski proizvodi i alkoholna pića koji se izvoze, a za koje ino dobavljač nije dostavio akcizne markice, obilježavaju se posebnom izvoznom markicom, pod uslovom da u državi uvoznici nije propisana obaveza da se duvanski proizvodi i alkoholna pića obilježavaju akciznom markicom.</p> <p>(7) Duvanski proizvodi i flaširana alkoholna pića koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama moraju da budu obilježeni posebnom markicom.</p> <p>(8) Posjedovanje, prodaja i transport duvanskih proizvoda i alkoholnih pića bez odgovarajuće akcizne markice nije dozvoljeno osim u slučaju kada se alkoholna pića nalaze pod carinskim nadzorom, a cigarete samo u slučajevima kada se nalaze u tranzitnom ili izvoznom carinskom postupku uz posjedovanje potvrde zemlje uvoznice da nije potrebno obilježavanje kontrolnim akciznim markicama.</p> <p>(9) Duvanski proizvodi iz stava 6 ovog člana mogu se izvoziti ako ih prati odgovarajuća potvrda nadležnog organa države iz koje se uvoze, kojom se</p>			
--	---	--	--	--

dokazuje nepostojanje obaveze  
obilježavanja tih proizvoda  
posebnom izvoznom  
markicom.“.

**Akcizna markica**

**Član 57**

- (1) Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet duvanske proizvode i alkoholna pića, osim piva i mirnog vina, te proizvode obilježi kontrolnom akciznom markicom.
- (2) Kontrolna akcizna markica za duvanske proizvode mora biti nalijepljena na ambalažu ispod celofanskog ili drugog omotača, tako da je vidljiva i da se ne može odstraniti, a da se ne ošteti ambalaža, osim kod originalne ambalaže za cigare i cigarilose, koja ne sadrži celofanski ili drugi omotač, gdje akcizna markica može biti nalijepljena direktno na ambalažu.
- (3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, akcizna markica na cigare i cigarilose se lijepi na najmanje pojedinačno pakovanje, na način da je vidljiva i da se može odstraniti, a da se ne ošteti ambalaža.
- (4) Uvozne cigarete i uvozna flaširana alkoholna pića, moraju da imaju oznaku i naziv

	<p>uvoznika koji se utiskuju na kutiji, odnosno flaši neposredno štampanjem ili naljepnicom koja se lijepi na ambalaži ispod celofanskog ili drugog omotača kojom je obložena kutija, odnosno flaša.</p> <p>(5) Izuzetno od stava 1 ovog člana, akcizni proizvodi iz tarifnog broja CN 22.07 i 22.08 sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, koji su sastavni dio proizvoda koji ima drugu tarifnu oznaku, ne moraju da budu obilježeni kontrolnom akciznom markicom.</p> <p>(6) Duvanski proizvodi i alkoholna pića koji se izvoze, a za koje ino dobavljač nije dostavio akcizne markice, obilježavaju se posebnom izvoznom markicom, pod uslovom da u državi uvoznici nije propisana obaveza da se duvanski proizvodi i alkoholna pića obilježavaju akciznom markicom.</p> <p>(7) Duvanski proizvodi i flaširana alkoholna pića koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama moraju da budu obilježeni posebnom markicom.</p> <p>(8) Posjedovanje, prodaja i transport duvanskih proizvoda i alkoholnih pića bez odgovarajuće akcizne markice</p>			
--	---	--	--	--

	<p>nije dozvoljeno osim u slučaju kada se alkoholna pića nalaze pod carinskim nadzorom, a cigarete samo u slučajevima kada se nalaze u tranzitnom ili izvoznom carinskom postupku uz posjedovanje potvrde zemlje uvoznice da nije potrebno obilježavanje kontrolnim akciznim markicama.</p> <p>(9) Duvanski proizvodi iz stava 6 ovog člana mogu se izvoziti ako ih prati odgovarajuća potvrda nadležnog organa države iz koje se uvoze, kojom se dokazuje nepostojanje obaveze obilježavanja tih proizvoda posebnom izvoznom markicom.</p>			
<p><b>Član 40</b></p> <p>1. Države članice mogu male proizvođače vina izuzeti od zahtjeva iz Poglavlja III. i IV. te drugih zahtjeva vezanih uz kretanje i nadzor. Ako ti mali proizvođači vina sami obavljaju transakcije unutar Zajednice, oni o tome obavještavaju svoja nadležna tijela i postupaju u skladu sa zahtjevima Regulative Komisije (EZ) br. 884/2001 od 24. aprila 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu vezano uz dokumentaciju koja prati prevoz vina i vinskih proizvoda i evidencije, koje se vode u vinskom sektoru 1.</p> <p>2. Kad su mali proizvođači vina izuzeti od zahtjeva u skladu sa stavom 1., primalac obavještava nadležna tijela države članice odredišta o primljenim pošiljkama dokumentom propisanim prema Regulativi (EZ) br. 84/2001 ili upućivanjem na njega.</p> <p>3. U smislu ovog člana pojam „mali proizvođači vina“ označava lica koje proizvode prosječno manje od 1 000 hl vina godišnje.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 45 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18),u dijelu koji se odnosi na regulisanje načina plaćanja akcize od strane malih proizvođača alkoholnih pića,</p>	<p>Do ulaska u EU</p>



			kao i gornju granicu alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta	
Čl. 41 i 42	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
Čl. 43-50	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva Savjeta 2003/96/EZ				
Član 1 Države članice propisuju poreze na energente i električnu energiju u skladu s ovom Direktivom.	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članom 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18), u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija). Nakon sprovedene detaljne analize izvršiće se uvođenje i ostalih	Do ulaska u EU

			<p>energenata i električne energije u Zakonu o akcizama.</p>	
<p><b>Član 2</b>  Za potrebe ove Direktive, pojam «energenti» primjenjuje se na proizvode koji su:</p> <p>(a) obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo;</p> <p>(b) obuhvaćeni oznakama KN 2701, 2702 i 2704 do 2715;</p> <p>(c) obuhvaćeni oznakama KN 2901 i 2902;</p> <p>(d) obuhvaćeni oznakom KN 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo;</p> <p>(e) obuhvaćeni oznakom KN 3403;</p> <p>(f) obuhvaćeni oznakom KN 3811;</p> <p>(g) obuhvaćeni oznakom KN 3817;</p> <p>(h) obuhvaćeni oznakom KN 3824 90 99, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo.</p> <p>2. Ova se Direktiva primjenjuje i na: električnu energiju obuhvaćenu oznakom KN 2716.</p> <p>3. Kad su namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju ili se koriste kao pogonsko gorivo ili loživo ulje, energenti, osim onih za koje je visina poreza određena u ovoj Direktivi, će se oporezivati prema načinu korištenja, po istoj stopi poreza kao loživo ulje ili pogonsko gorivo. Osim proizvoda podložnih naplati poreza koji su navedeni u stavu 1., svi će se proizvodi namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju, koji se koriste kao pogonsko gorivo ili kao aditiv ili punilo u pogonskim gorivima, oporezivati po stopi za ekvivalentno pogonsko gorivo. Osim proizvoda podložnih naplati poreza koji su navedeni u stavu 1., svi će se ostali ugljikovodici, osim treseta, koji su namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju ili se koriste za grijanje, oporezivati po stopi za ekvivalentan energent.</p> <p>4. Ova se Direktiva ne primjenjuje na:</p> <p>(a) oporezivanje obujma proizvodnje topline ili oporezivanje proizvoda koji su obuhvaćeni oznakama KN 4401 i 4402;</p> <p>(b) sljedeće uporabe energenata ili električne energije:</p> <p>- energenti koji se koriste u druge svrhe, osim kao pogonska goriva ili loživa ulja,</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 51 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18), u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija). Nakon sprovedene detaljne analize izvršiće se uvođenje električne energije u Zakonu o akcizama.</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

- dvojno korištenje energenata. Energent ima dvojno korištenje ako se upotrebljava kao loživo ulje i u druge svrhe, osim kao pogonsko gorivo ili loživo ulje. Uporaba energenata za kemijske redukcije i u elektrolitskim i metalurzijskim procesima smatra se kao dvojno korištenje,

- električna energija, koja se prvenstveno koristi u svrhu kemijske redukcije i u elektrolitičkim i metalurzijskim procesima,
- električna energija, kada predstavlja više od 50 % cijene proizvoda. «Cijena proizvoda» znači ukupan zbroj kupljenih dobara i usluga, plus troškovi osoblja, plus potrošnja fiksnog kapitala na razini preduzeća, kako je predviđeno u članu 11. Ta cijena se izračunava u prosjeku po jedinici. «Cijena električne energije» znači stvarnu nabavnu vrijednost električne energije ili troškove proizvodnje električne energije, ako se proizvodi u poduzeću,
- mineraloški procesi

«Mineraloški procesi» znači procesi svrstani u nomenklaturu NACE-a pod oznakom DI 26 «prerada ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda» u Regulativi Savjeta (EEZ-a) br. 3037/90 od 9. oktobra 1990. o statističkom svrstavanju gospodarskih grana u Europskoj zajednici<sup>1</sup>. Međutim, na te će se energente primjenjivati član 20.

5. Kad se u ovoj Direktivi navode oznake kombinirane nomenklature, to su one iz Regulative Komisije (EZ-a) br. 2031/2001 od 6. kolovoza 2001. o izmjeni i dopuni Dodatka I. Regulative Savjeta (EEZ-a) br. 2658/87 o carinskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi<sup>2</sup>.

Odluka o ažuriranju oznaka kombinirane nomenklature za proizvode navedene u ovoj Direktivi donosi se jednom godišnje, u skladu s postupkom predviđenim u članu 27. Takva odluka ne smije dovesti do bilo kakvih promjena najnižih poreskih stopa koje se primjenjuju u ovoj Direktivi, ili dodavanja ili izbacivanja bilo kojeg energenta ili električne energije.

Čl. 3-5

Nema odgovarajuće odredbe

Djelimično usklađeno

Djelimično usklađeno članovima 1,2 i 52 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11,

Do ulaska u EU

			28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18). u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama.	
<p><b>Član 6</b> Države članice mogu slobodno odobravati oslobođenje od poreza ili snižene visine oporezivanja, kako je propisano ovom Direktivom:</p> <p>(a) direktno, (b) putem diferenciranih stopa ili (c) povratom cijelog ili dijela naplaćenih poreza.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je prenijeta članovima 53 i 54 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)	
<p><b>Član 7</b> 1. Od 1. januara 2004. i od 1. januara 2010., najniže visine poreza koji se primjenjuju na pogonska goriva, određuju se kako je predviđeno u Dodatku I. Tablici A. Najkasnije do 1. januara 2012., Savjet će poslije savjetovanja s Evropskim parlamentom i na osnovi izvještaja i prijedloga Komisije, jednoglasno odlučiti o najnižim visinama oporezivanja benzina za sljedeće razdoblje, koje počinje od 1. januara 2013. 2. Države članice mogu praviti razliku između korištenja plinskog ulja kao</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je prenijeta članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13,	

<p>pogonskoga goriva u komercijalne i nekomercijalne svrhe, pod uslovom da se poštuju najniže visine poreza Zajednice i da stopa za komercijalno plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo, nije ispod nacionalne visine poreza na snazi 1. januara 2003., bez obzira na odstupanja za takvo korištenje predviđeno u ovoj Direktivi.</p> <p>4. Bez obzira na stav 2., države članice koje uvedu sistem naplata cestarina za cestovna vozila ili kombinacije zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za drumski prevoz roba, mogu primjenjivati snižene stope za dizelsko gorivo koje takva vozila koriste, koje su ispod nacionalne visine oporezivanja na snazi 1. januara 2003., ako ukupno porezno opterećenje ostane više manje jednako, pod uslovom da se poštuju najniže visine oporezivanja na snazi 1. januara 2003. za plinska ulja, koja se koriste kao pogonsko gorivo, najmanje dva puta viša od najniže visine poreza koji se primjenjuje 1. januara 2004.</p>			45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)	
<p><b>Član 7</b></p> <p>3. «Komercijalna plinska ulja koja se koriste kao pogonsko gorivo» znači plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo za sljedeće potrebe:</p> <p>(a) prevoz roba u najmu ili za račun drugih, ili za vlastiti račun, drumskim vozilima ili kombinacijama zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za drumski prevoz roba s najvećom dopuštenom bruto natovarenom težinom od najmanje 7,5 tona;</p> <p>(b) prevoz putnika, bilo redoviti ili privremeni prevoz, drumskim vozilima kategorije M2 ili M3, kako je definisano u Direktivi Savjeta 70/156/EEZ od 6. februara 1970. o usklađivanju prava država članica u vezi s homologacijom tipa motornih vozila i njihovih prikolica.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
<p><b>Član 8</b></p> <p>1. Od 1. januara 2004., bez obzira na član 7., najniže će visine oporezivanja koje se primjenjuju na proizvode koji se koriste kao pogonsko gorivo u svrhe iz stava 2., biti utvrđene kako je određeno u Dodatku I. Tablici B.</p> <p>2. Ovaj se član primjenjuje na sljedeće industrijske i komercijalne namjene:</p> <p>(a) radove u poljoprivredi, vrtlarstvu, uzgoju riba i u šumarstvu;</p> <p>(b) nepokretne motore;</p> <p>(c) pogone i mehanizaciju koja se koristi u niskogradnji i visokogradnji, građevinarstvu i javnim radovima;</p> <p>(d) vozila namijenjena za korištenje izvan javnih puteva ili kojima nije izdana dozvola za upotrebu poglavito na javnim putevima.</p>	<p><b>Član 5</b></p> <p>Poslije člana 26 dodaju se dva nova člana koji glase:</p> <p>„Član 26a</p> <p>(1) Izuzetno od člana 26 ovog zakona, zahtjev za izdavanje dozvole oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, može podnijeti i lice koje upotrebljava mineralna - gasna ulja, za pogon:</p> <p>1) poljoprivrednih mašina na</p>	Potpuno usklađeno	Materija je prenijeta članovima 30 i 54 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17	

	<p>registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, i</p> <p>2) ribolovnih plovni objekata.</p> <p>(2) Lice iz stava 1 tačka 1 ovog člana uz zahtjev za izdavanje dozvole, podnosi:</p> <p>1) potvrdu o upisu poljoprivrednog gazdinstva u registar poljoprivrednih gazdinstava;</p> <p>2) dokaz da na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza;</p> <p>3) dokaz o vođenju evidencije o nabavci i utrošku gasnih ulja;</p> <p>4) potvrdu o odobrenim količinama mineralnih - gasnih ulja za pogon poljoprivrednih mašina na određenom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.</p> <p>(3) Lice iz stava 1 tačka 2 ovog člana, uz zahtjev za izdavanje dozvole, podnosi:</p> <p>1) kopiju dozvole za obavljanje privrednog ribolova;</p> <p>2) dokaz da na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza;</p> <p>3) potvrdu da je ribolovni plovni objekat opremljen funkcionalnim satelitskim sistemom praćenja, automatskom identifikacijom ili drugim sistemom koji omogućava</p>		i 55/18)	
--	--	--	----------	--

	<p>kontrolu kretanja i elektronskom evidencijom o ribolovu i ribolovnim aktivnostima;</p> <p>4) potvrdu o odobrenim količinama mineralnih ulja - gasnih ulja za svaki ribolovni plovni objekat, koji je upisan u dozvoli za obavljanje privrednog ribolova, pojedinačno.</p> <p>(4) Carinski organ, nakon prijema zahtjeva i dokumentacije iz st. 1, 2 i 3 ovog člana izdaje dozvolu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda sa kontrolnom karticom, u roku od 30 dana, od prijema potpune dokumentacije.</p> <p>(5) Ako organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede i ribarstva utvrdi da je korisnik dozvole iz stava 4 ovog člana zloupotrijebio, nenamjenski koristio mineralna ulja-gasna ulja ili ne ispunjava uslove propisane zakonom, uputiće carinskom organu zahtjev za ukidanje izdate kontrolne kartice.</p> <p>(6) Ako se utvrdi da je korisnik dozvole iz stava 4 ovog člana zloupotrijebio, nenamjenski koristio mineralna ulja-gasna ulja ili da ne ispunjava uslove propisane zakonom, Carinski organ ukida dozvolu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, a nosilac dozvole gubi pravo na izdavanje dozvole oslobođenog korisnika akciznih proizvoda, za</p>			
--	--	--	--	--

	<p>period od pet godina.</p> <p>(7) Potvrdu iz stava 2 tačka 4 i stava 3 tačka 4 ovog člana izdaje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede i ribarstva na osnovu evidencije o utrošenom mineralnom ulju-gasnom ulju za pogon poljoprivrednih mašina, odnosno na osnovu evidencije o utrošenom gasnom ulju, ulovljenim količinama, ostvarenim ribolovnim danima i satima provedenim u ribolovu.</p> <p>(8) Bližu dokumentaciju iz st. 2 i 3 ovog člana, način utvrđivanja odobrenih količina mineralnih - gasnih ulja i obrazac kontrolne kartice, propisuje organ državne nadležan za poslove poljoprivrede i ribarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.</p> <p><b>Član 26b</b></p> <p>Ako je lice iz člana 26a stav 3 ovog zakona započelo da obavlja djelatnost u tekućoj godini, organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede i ribarstva izdaje potvrdu o odobrenim količinama mineralnih ulja - gasnih ulja, za pogon ribolovnih plovniha objekata koja imaju dozvolu za obavljanje privrednog ribolova, na osnovu snage pogonskog generatora i prosječnog broja ribolovnih dana.“.</p>			
<p><b>Član 9</b> 1. Od 1. januara 2004., najniža visina oporezivanja koja će se primjenjivati na</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je prenijeta članom</p>	



<p>loživo ulje (ogrjev) utvrđuje se, kako je utvrđeno u Dodatku I., Tablici C.</p> <p>2. Države članice, koje su 1. januara 2003. ovlaštene primjenjivati kontrolnu naknadu za loživa ulja za grijanje, mogu nastaviti primjenjivati sniženu stopu od EUR 10 na 1 000 litara toga proizvoda. To će se ovlaštenje ukinuti 1. januara 2007., ako Savjet jednoglasno tako odluči na temelju izvještaja i preporuke Komisije, ukoliko zapazi da je visina snižene stope preniska, da bi se izbjegli problemi u vezi s narušavanjem trgovine između država članica.</p>			<p>52 st. 3 tačka 5 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p>Čl. 10 i 11</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Nakon sprovedene detaljne analize izvršiće se uvođenje električne energije u Zakon o akcizama.</p>	<p>Do ulaska u EU</p>
<p>Član 12</p> <p>1. Države članice mogu nacionalne stope oporezivanja izraziti i u drugim valutama osim onih koje su navedene u članovima 7. do 10., pod uslovom da odgovarajuće visine poreza nakon konverzije u te valute nisu ispod najniže visine koja je predviđena u ovoj Direktivi.</p> <p>2. Za energente navedene u članovima 7., 8. i 9. kojih se visina oporezivanja temelji na sadržaju, sadržaj se mjeri kod temperature od 15 0 C.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je prenijeta članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18)</p>	
<p>Član 13</p> <p>1. Za države članice koje nisu prihvatile euro, tečaj eura koji se će primjenjivati za preračunavanje iznosa poreza u nacionalnu valutu, utvrđuje se jednom godišnje. Stope koje će se primjenjivati su one koje su dobijene prvog radnog dana u oktobru i koje su objavljene u Službenom listu Evropske zajednice, a primjenjuju se od 1. januara sljedeće kalendarske godine.</p> <p>2. Države članice mogu zadržati visinu oporezivanja koja je na snazi u vrijeme godišnjeg usklađivanja, kako je predviđeno stavom 1., ako preračunavanjem iznosa poreza izraženog u eurima dođe do porasta od manje od 5 % ili 5 eura, zavisno o tome koji je iznos manji, visine oporezivanja izražene u nacionalnoj valuti.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>čl. 14 i 15</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 2 Zakona o akcizama u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija). Nakon sprovedene detaljne analize izvršiće se uvođenje i ostalih energenata i električne energije u Zakon o akcizama.</p>	<p>Do ulaska u EU</p>
<p>Član 16</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje stav 5., države članice mogu uz poreznu kontrolu primjenjivati oslobodjenje ili sniženu stopu oporezivanja na proizvode podložne porezu na koje se odnosi član 2., kad su ti proizvodi proizvedeni od , ili sadrže jedan ili više od sljedećih proizvoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518;</li> <li>- proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 3824 90 55 i 3824 90 80 do 3824 90 99 za njihove sastojke dobijene od biomase;</li> <li>- proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2207 20 00 i 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla;</li> <li>- proizvode proizvedene od biomase, uključujući i proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 4401 i 4402.</li> </ul> <p>Države članice mogu uz poreznu kontrolu primjenjivati snižene stope i na proizvode podložne porezu na koje se odnosi član 2., kad takvi proizvodi sadrže vodu (oznaka KN 2201 i 2851 00 10).</p> <p>«Biomasa» znači biorazgradive dijelove proizvoda, otpada i poljoprivrednih ostataka (uključujući biljne i životinjske tvari), ostataka u šumarstvu i za šumarstvo vezanih industrijskih grana, kao i biorazgradive dijelove industrijskog i kućnog otpada.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, nakon sprovedene detaljne analize o uvođenju</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

<p>2. Oslobođenje ili sniženje poreza koje proizlazi iz primjene snižene stope predviđene stavom 1., ne smije biti veće od iznosa poreza koji se plaća na količinu proizvoda navedenih u stavu 1., a koje sadrže proizvodi na koje se ima pravo primijeniti sniženje.</p> <p>Visine poreza koje države članice primjenjuju na proizvode koji su proizvedeni od, ili koji sadrže proizvode na koje se odnosi stav 1., mogu biti ispod najnižih visina, kako je navedeno u članu 4.</p> <p>3. Oslobođenje ili sniženje poreza koje primjenjuju države članice će se prilagođavati, uzimajući u obzir promjene cijena sirovina, radi izbjegavanja pretjeranih nadoknada za dodatne troškove u vezi s proizvodnjom proizvoda navedenih u stavu 1.</p> <p>4. Do 31. decembra 2003., države članice mogu oslobađati ili nastaviti s oslobađanjem od poreza proizvoda koji su potpuno, ili gotovo potpuno, napravljeni od proizvoda navedenih u stavu 1.</p> <p>5. Oslobođenje ili sniženje predviđeno za proizvode navedene u stavu 1., može se odobravati u okviru višegodišnjeg programa na osnovi odgovarajućeg ovlašćenja koje upravno tijelo izdaje privrednom subjektu na više od jedne kalendarske godine. Takva se ovlašćenja za oslobođenje ili sniženje smiju primjenjivati za razdoblje od najviše šest uzastopnih godina. To se razdoblje može i obnovljati.</p> <p>U okviru višegodišnjeg programa koji je neko upravno tijelo odobrilo do 31. decembra 2012., države članice mogu primjenjivati oslobođenje ili sniženje poreza u skladu sa stavom 1., i poslije 31. decembra 2012. sve do okončanja tog višegodišnjeg programa. To se razdoblje ne može produžiti.</p> <p>6. Ako se od država članica zatraži da sukladno pravu Zajednice zadovolje pravno obvezujuće obaveze i na svoja tržišta stave minimalni udio proizvoda koji su navedeni u stavu 1., prestat će se primjenjivati stavci 1. do 5. od dana kad takve obaveze za države članice postanu obvezujuće.</p> <p>7. Države članice će do 31. decembra 2004., a potom svakih 12 mjeseci, dostavljati Komisiji plan poreskih sniženja ili oslobođenja koja primjenjuju u skladu s ovim članom.</p> <p>8. Najkasnije do 31. decembra 2009., Komisija će obavijestiti Savjet o poreskim, gospodarstvenim, poljoprivrednim, energetske, industrijskim i ekološkim aspektima sniženja odobrenih u skladu s ovim članom.</p>			električne energije u Zakon.	
<p><b>Član 17</b></p> <p>1. Pod uslovom da se najniže visine poreza utvrđene ovom Direktivom poštuju u prosjeku za sva preduzeća, države članice mogu primjenjivati sniženja poreza</p>				Do ulaska u EU

<p>na potrošnju energenata koji se koriste za grijanje ili u svrhe člana 8. stava 2. tačaka (b) i (c), te na potrošnju električne energije, u sljedećim slučajevima:</p> <p>(a) za velike potrošače energije</p> <p>«Preduzeća-veliki potrošači energije» znači poslovnu jedinicu, kako je navedeno u članu 11., u kojoj nabava energenata i električne energije iznosi najmanje 3,0 % vrijednosti proizvodnje ili nacionalni energetska porez koji se naplaćuje iznosi najmanje 0,5 % dodane vrijednosti. U okviru tih definicija, države članice mogu primjenjivati i restriktivnija načela, uključujući prodajnu vrijednost, kao i definicije u vezi s procesima i granama.</p> <p>«Snabdijevanje energenata i električne energije» znači stvarnu cijenu energije nabavljene ili proizvedene unutar preduzeća. U to su uključeni samo električna energija, ogrjev i energenti koji se koriste za potrebe grijanja ili u svrhe iz člana 8. stava 2. tačaka (b) i (c). Uključeni su svi porezi, osim PDV-a.</p> <p>«Proizvodna vrijednost» znači promet, uključujući dotacije direktno povezane s cijenom proizvoda, plus ili minus promjene zaliha gotovih proizvoda, nedovršenu proizvodnju u toku, te robe i usluge nabavljene za preprodaju, minus kupovine roba i usluga za preprodaju.</p> <p>«Dodata vrijednost» znači ukupan promet koji je podložan PDV-u, uključujući izvozne prodaje umanjeno za ukupne kupovine koje su podložne PDV-u, uključujući sav uvoz.</p> <p>Državama članicama koje već primjenjuju nacionalne sisteme oporezivanja energije u kojima se preduzeća-veliki potrošači energije definišu prema drugačijim kriterijima, a ne odnosom cijene energije u poređenju s proizvodnom vrijednošću, odnosno nacionalnim porezom na energiju koji se naplaćuje, u poređenju s dodanom vrijednosti, odobrava se prijelazno razdoblje do najkasnije 1. januara 2007. da se prilagode definiciji koja je navedena u tački (a) prvog podstava;</p> <p>(b) kad se sklapaju sporazumi s tvrtkama ili grupacijama tvrtki, ili kad se primjenjuju sistemi utrživih dozvola ili slične mjere, sve dok su one usmjerene na ciljeve zaštite životne sredine ili poboljšanja efikasnosti energije.</p> <p>2. Bez obzira na član 4. stav 1., države članice mogu primjenjivati razinu poreza sniženu do nule za energente ili električnu energiju, kako je predviđeno u članu 2., ako se njima koriste preduzeća-veliki potrošači energije, kako je predviđeno u stavu 1. ovoga člana.</p> <p>3. Bez obzira na član 4. stav 1., države članice mogu primjenjivati razinu oporezivanja sniženu do 50 % najnižih visina predviđenih u ovoj Direktivi za energente ili električnu energiju, kako je utvrđeno u članu 2., kad ih se koristi u</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o akcizama i nakon sprovedene detaljne analize o uvođenju električne energije u Zakon.</p>	
---	----------------------------------	--------------------	---	--

<p>poslovnim jedinicama, kako je utvrđeno u članu 11., a koja nisu veliki potrošači energije, kako je definisano u stavu 1. ovog člana.</p> <p>4. Preduzeća koja se koriste mogućnostima navedenima u stavovima 2. i 3. će sklapati ugovore, primjenjivati sisteme utrživih dozvola ili istovjetne mjere, kako je predviđeno u stavu 1. tački (b). Sporazumima, sistemima utrživih dozvola i sličnim mjerama moraju se postizati istovjetni ciljevi očuvanja životne sredine ili poboljšanja efikasnosti energije, u približno jednakoj mjeri kao što bi se postiglo da su se poštivale standardne najniže stope Zajednice.</p>				
<p><b>Član 18</b></p> <p><b>Član 19</b></p> <p>1. Dodatno odredbama u prethodnim članovima, posebno članovima 5., 15. i 17., djelujući jednoglasno na prijedlog Komisije, Savjet može ovlastiti bilo koju državu članicu da uvede daljnja oslobođenja ili sniženja radi sprovođenja pojedinih politika.</p> <p>Država članica koja želi uvesti takve mjere, o tome obavještava Komisiju te dostavlja Komisiji sve relevantne i potrebne podatke.</p> <p>Komisija preispituje zahtjev, uzimajući u obzir, između ostalog, i ispravno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, potrebu osiguranja pravednog natjecanja kao i aspekte politike Zajednice u vezi sa zdravstvom, životnom sredinom, energetikom i saobraćajem.</p> <p>U roku od tri mjeseca od prijema relevantnih i potrebnih podataka, Komisija će predložiti Savjetu izdavanje ovlasti za takve mjere ili će alternativno obavijestiti Savjet o razlozima zašto nije predložila davanje ovlašćenja za takve mjere.</p> <p>2. Ovlasti navedene u stavu 1. odobravaju se na rok od najdulje 6 godina, s mogućnošću obnavljanja u skladu s postupkom koji je predviđen u stavu 1.</p> <p>3. Ako Komisija smatra da oslobođenja ili sniženja predviđena u stavu 1. više nisu održiva, posebno u vezi s pravednim tržišnim natjecanjem ili zbog narušavanja funkcioniranja unutrašnjeg tržišta, ili u vezi s politikom Zajednice na području zdravstva, zaštite životne sredine, energetike i prometa, ona će podnijeti Savjetu odgovarajuće prijedloge. Savjet donosi jednoglasne odluke o tim prijedlozima.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p> <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p> <p>Neprimjenjivo</p>		
<p><b>Član 20</b></p> <p>1. Samo sljedeći energenti podložni su odredbama o nadzoru i kretanju Direktive 92/12/EEZ:</p> <p>(a) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518, ako su namijenjeni za ogrjev ili motorno gorivo;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01,</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

<p>(b) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 50;</p> <p>(c) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2710 11 do 2710 19 69. Međutim, za proizvode obuhvaćene oznakama KN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29, odredbe o nadzoru i kretanju primjenjuju se samo na komercijalni prevoz u rasutom stanju;</p> <p>(d) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2711 (osim 2711 11, 2711 21 i 2711 29);</p> <p>(e) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2901 10;</p> <p>(f) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42,</p> <p>(g) proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla, a namijenjeni su za ogrjev ili pogonsko gorivo;</p> <p>(h) proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 3824 90 99, ako su namijenjeni kao ogrjev ili pogonsko gorivo;</p> <p>2. Ako država članica utvrdi da se i drugi energenti, osim onih navedenih u stavu 1., namjenjuju korištenju, nude na prodaju ili se koriste kao ogrjev, pogonsko gorivo ili na neki drugi način daju povoda za utaje, izbjegavanja ili zloporabe, ona će o tome odmah obavijestiti Komisiju. Ta odredba vrijedi i za električnu energiju. Komisija će o tome prenijeti obavijest ostalim državama članicama u roku od mjesec dana od primitka. Odluka trebaju li proizvodi u pitanju postati podložni odredbama o kontroli i prevozu iz Direktive 92/12/EEZ, donosi se u skladu s postupkom utvrđenim u članu 27. stavu 2.</p> <p>3. Države članice mogu u skladu s bilateralnim sporazumima izostaviti neke ili sve mjere kontrole predviđene Direktivom 92/12/EEZ u odnosu na neke ili sve proizvode koji su navedeni u stavu 1., ako nisu obuhvaćeni članovima 7. do 9. ove Direktive. Takvi sporazumi neće imati utjecaja na ostale države članice koje u njima nisu stranka. Svi takvi bilateralni sporazumi moraju se prijaviti Komisiji koja o tom obavještava ostale države članice. 2902 43 i 2902 44;</p>			<p>76/05, i „SI list CG“, br.76/08,50/09, 78/10,61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17, 50/17 i 55/18), u dijelu koji se odnosi na uvođenje ektrične energije. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama</p>	
<p>Čl. 21-23</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Neusklađeno u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija).Potpuna usklađenost će se postići izmjenama</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

			Zakona o akcizama.	
<p><b>Član 24</b></p> <p>1. Energenti pušteni u slobodnu potrošnju u jednoj državi članici, a nalaze se u standardnim spremnicima komercijalnih vozila i namijenjeni su za korištenje kao gorivo u tim istim vozilima, kao i oni u specijalnim spremnicima namijenjeni za održavanje, za vrijeme prevoza, rada sistema koji je opremljen tim istim spremnicima, oslobođeni su akcize u drugim državama članicama.</p> <p>2. Za potrebe ovoga člana, «standardni spremnik» znači: - spremnik koji proizvođač ugrađuje u sva motorna vozila istoga tipa kao vozilo u pitanju, čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo direktno koristi kao pogonsko gorivo i, po potrebi, za rad sistema hlađenja ili drugih sistema za vrijeme prevoza. Plinski spremnici ugrađeni u motorna vozila namijenjeni za izravnu upotrebu plina kao goriva i spremnici ugrađeni u ostale sisteme, kojima vozilo može biti opremljeno, također se smatraju standardnim spremnicima; - spremnici koje proizvođač čvrsto ugrađuje u sve kontejnere istoga tipa kao kontejneri u pitanju i čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo direktno koristi za rad sistema hlađenja ili drugih sistema za vrijeme prevoza, kojima su opremljeni specijalni kontejneri. «Specijalni kontejner» znači svaki uređaj opremljen specijalno namijenjenom napravom za sistem hlađenja, dovoda kiseonika, sistem toplinske izolacije ili druge sisteme.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
Čl. 25 i 26	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmjenjivo		
Čl. 27-32	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Prilog I</p> <p>Tabela A, B i C</p> <p>Prirodni plin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2,6 €/gJ (za motorni pogon)</li> <li>- 0,3 €/gJ (za Industrijske i komercijalne svrhe)</li> <li>- 0,15 €/gJ (za grijanje –poslovna upotreba)</li> <li>0,30 €/gJ (za grijanje –neposlovna upotreba)</li> </ul>	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama u dijelu koji obuhvata proizvode koji podliježu obavezi plaćanja akcize. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i	Do ulaska u EU

			dopunama Zakona o akcizama, kojim će se izvršiti uvođenje električne energije u Zakon.	
Prilog II	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		





Crna Gora  
Ministarstvo finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 242 835  
fax: +382 20 224 450  
www.mif.gov.me

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis  
odnosi/donosilac akta

**Ministarstvo finansija / Vlada Crne Gore**

<b>Naziv propisa</b>	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	oblast	podoblast
	VIII. JAVNE FINANSIJE	Javne finansije
<b>Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske unije</b>	poglavlje	potpoglavlje
	16. Oporezivanje	16.20 Indirektno oporezivanje
<b>Ključni termini – eurovok deskriptori</b>		